

Научная библиотека  
Якутской государственной сельскохозяйственной академии

Информационно-библиографический отдел

**Николай Николаевич Тихонов**

*Библиографический указатель  
К 65-летию со дня рождения*

Якутск, 2001

**УДК 338.43:016 Тихонов**  
**ББК 91.9:65**

**Составитель: В.Ф.Устинова**  
Редакционная коллегия:  
**К.Д.Уткин,**  
**С.Г.Тытыгынаева,**  
**М.Е.Сидорова**  
Ответственный за выпуск:  
**М.И.Сивцева**  
Оригинал-макет подготовила:  
**Л.Г.Киренская**

Т46                    Николай Николаевич Тихонов: Библиограф.  
указ./ЯГСХА; Науч.б-ка; Сост. В.Ф.Устинова.-Якутск,  
2001.- 50с. – (Библиограф.деятели с.-х.науки:  
Сер.«Профессора ЯГСХА».)

Научная библиотека ЯГСХА, 2001



Николай Николаевич Тихонов

**Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР,  
доктор экономических наук, профессор,  
академик Международной Академии аграрного образования,  
академик Академии Северного форума**

### *От составителя.*

Научная библиотека ЯГСХА начинает выпуск биобиблиографических указателей серии «Профессора ЯГСХА». Настоящий указатель посвящен заслуженному работнику народного хозяйства ЯАССР, академику Международной академии аграрного образования, академику Северного форума, доктору экономических наук, профессору Н.Н.Тихонову в связи с 65-летием со дня рождения.

Цель указателя – показать научную и общественную деятельность Н.Н.Тихонова, как известного ученого-экономиста в области сельского хозяйства.

В список его работ вошли монографии, статьи из сборников научных трудов, периодической печати и продолжающихся изданий. Литература расположена в хронологическом порядке, внутри года - по алфавиту. Хронологический охват материала с 1959 по 2001 год.

Отбор материала осуществлен по изданиям ВКП, летописям печати ЯАССР, на основе материалов, представленных автором, а также использованы указатели, выпущенные Институтом комплексного освоения природных ресурсов Севера СО АН СССР и ЯНИИСХ, картотека трудов преподавателей ЯГСХА. Библиографические описания составлены в соответствии с ГОСТами: 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Указатель снабжен краткими аннотациями к монографиям, изданиям на якутском языке и некоторым заглавиям, не раскрывающим их содержания. В конце издания даются алфавитный указатель трудов и именной указатель.

В данном указателе есть некоторые отступления от общепринятых правил по составлению биобиблиографических указателей, так как составители указателя по рекомендации ученого совета ЯГСХА постарались более подробно ознакомить читателей с жизнью и деятельностью Н.Н.Тихонова. С этой целью в отдельный раздел помещен очерк доктора философских наук, профессора К.Д.Уткина «Ыллыктаах киһи».

Указатель предназначен для научных работников, экономистов, преподавателей учебных заведений и студентов.

## **I. Основные даты жизни и деятельности Н.Н.Тихонова**

1936	2 декабря родился в Кукакинском наслеге Нюрбинского улуса Якутской АССР.
1943-1944	Учащийся Нимискенняхской начальной школы.
1944-1953	Учащийся Нюрбинской средней школы.
1953-1958	Студент экономического факультета Ленинградского сельскохозяйственного института.
1958-1959	Старший агроном Управления МТС и совхозов Министерства сельского хозяйства ЯАССР.
1959-1962	Младший научный сотрудник отдела экономики Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства.
1962-1965	Аспирант Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства.
1965-1966	Младший научный сотрудник отдела экономики Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ЯНИИСХ).
1966-1969	Старший научный сотрудник ЯНИИСХ.
1967	Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
1969-1977	Старший научный сотрудник сектора экономики Якутского Филиала Сибирского отделения АН СССР (ЯФ СО АН СССР).
1977-1981	Заведующий сектором социальных проблем отдела экономики ЯФ СО АН СССР.
1981-1983	Руководитель сектора социальных проблем отдела села Сибирского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ.
1983-1997	Заведующий сектором экономических и социальных проблем села отдела экономики, впоследствии преобразованного в Институт региональной экономики АН РС (Я).
1986	Присвоено звание «Заслуженный работник народного хозяйства Якутской АССР».
1996	Защита диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук.
1999	Академик Академии Северного форума.
2000	Академик Международной академии аграрного образования.
С 1997 по наст. время	Заведующий кафедрой экономики и организации сельскохозяйственного производства ЯГСХА.

## Духом и разумом науки

Н.Н.Тихонов – представитель фундаментальной науки. Его созидательное творчество связано с исследовательской деятельностью социально-экономических проблем деревни: не только на территории Якутии, но и всего Северо-Восточной Сибири. Методологические подходы, экономические анализы профессора Тихонова воспринимаются Российской академической наукой самым положительным образом. Об этом свидетельствуют неоднократные отзывы и высказывания известных авторитетов аграрной науки: член-корреспондент В.Р.Боев, доктор экономических наук, профессор И.Г.Ушачев и др. В письме-отзыве Председателя Диссертационного Совета, профессора Д.Ф.Козырева было указано: «Экспертная комиссия ВАК признала Вашу работу одной из лучших кандидатских работ». С того момента прошло более 30-ти лет. Н.Н.Тихонов стал доктором экономических наук. Участник научных конференций в городах: Москва, Ташкент, Хабаровск, Львов, Новосибирск. Республиканских – не счесть.

Николай Николаевич весь интеллектуальный и научный потенциал всецело отдавал Экономическому отделу Якутского филиала Сибирского отделения Академии Наук СССР, Новосибирскому научно-исследовательскому институту экономики сельского хозяйства СО ВАСХНИЛ. Как организатор науки, как ведущий ученый экономики северного села Н.Н.Тихонов пользуется высоким авторитетом в обширном сибирском регионе и в Республике Саха (Якутия).

С 1998-го года возглавляет кафедру экономики и организации сельскохозяйственного производства. Своей неутомимой научно-педагогической деятельностью, служением общественным идеалам и делу подготовки квалифицированных кадров высшего звена он неизменно идет в первых рядах уважаемых, авторитетных профессоров Якутской государственной сельскохозяйственной академии. Николай Николаевич Тихонов – заслуженный работник народного хозяйства.

Своей духовно-нравственной чистотой, благородством души Н.Н.Тихонов достойно представляет плеяду видных ученых Якутии. Словом, беззаветно преданным интересам Республики и Большой Науки.

Доктор философских наук, профессор: К.Д.Уткин

## **Ыллыктаах киһи**

Тыа кырдыаҕастара айанныт аастаҕына: "Көр, ыллыктаах тыллаах, ыраас өйдөөх киһи быһыылаах", - диэн сыана быһаллара. Ол аата, сэргээн, астынан инньэ дииллэр. Кинилэр: "Ыллык", - диэн чинэтэн, бигэргэтэн этэллэрэ хатанан хаалбыт. Ыллык... Диринг ис хоһоонноох хомоҕой тыл. Сахаларга эрэ буолбатах, атын омуктарга кытары. Өрдөөбүтэ, Расул Гамзатов кинигэтигэр киирбит биир холобуру аахпыппын саныыбын. Расул, эдэр сылдьан атын аулга баран иһэн поэт, Абуталибы көрсүбүт. Кырдыаҕас: "Хайа, эн эмиэ бу суолунан сылдьар эбиккин дуу... Аҕан, атын дьон сылдьар аартыгынан айанныырын сөбүлээбэт этэ. Бэйэтэ туспа ыллыктаах буолара..." - диэн соһуппут эбит. Быһата, торум толкуйдаах, ыллык ыырдаах киһи - аатын ааттатарын санатан ааспыт. Расул, кырдык, поэт аҕатын үтүктүбэтэх. Бэйэтэ туспа көрүүлээх: Олоҕу, Таптала хохуйбут. Мин кэпсиир киһим - Николай Николаевич Тихонов. Улахан экономист, ученай киһи. Олоҕор, үлэтигэр, наукатыгар даҕаны үтүктээйи дьон өйүн-санаатын тутуспатах киһи. Олоҕун устатыгар ыраас ыратын ыйыннык оностунан ыллык тыырынан тийэн кэллэ. Ол ыллык – түһүүлээх, тахсыылаах. Сороҕор эрирдээх, эгэлгэлээх даҕаны. Ол эрэн, күөх салгыны көбүтэн, үрүн түөһүнэн силэйэн тобулбут тус бэйэтин тускута. Ким да тэпсибэтэх, айан аартыга аймаабатах ыллыга. Бэйэтин киэнэ, этэргэ дылы, Тихонов ыллыга...

## **Күһүңнү кыраһа**

Кыраһа хаар... Сып - сылаас, сып - сырдык сымнаҕас хаар. Тобуруокап поэт үрдүк халлаан иһирэх илдьитин: "Сыа сымнаҕас хаар", - диэн талбалаан, таптаан ураннык хохуйбута. Кыраһа хаар — сана хаар. Мэн да саҕа кыххаҕа, кирэ - хаҕа суох хаар. Саас даҕаны, сана сарсыарда даҕаны — кыраһанан көрсөөччүлэр. Ол эрэн, күһүңнү кыраһа өйү-сүрэҕи ордук сүүйэр. Баҕар, күөх сайынна көччүйэ сылдьаммыт үрүн хаарбытын ахтарбытыттан буолуо. Эбэтэр, кутгас куобах түүлээх тилэҕинэн оһуор - дьарҕаа ойуолууруттан буолуо. Биитэр, көтөр-сүүрэр ыраас ыллыктара тыа тымырдарын көрдөрөн үөрдэриттэн буолуо. Күһүңнү кыраһа: ааспыт дьыл кинирин-хаҕын, буорун-сыһын сагалы сабар. Ыйдана толбонунан ыллыгы ыраастыыр. Көр, оннук күндү буолар – күһүңнү кыраһа...

Николай Николаевич төрөөбүт дойдута — тыа сирэ. Ыраах Ньурба улууһа, Кукаакы нэһилиэгэ. Аҕата Николай Петрович, ийэтэ Анна Никифоровна иккиэн - үөрэбэ суох, үлэттэн атыны билбэтэх

сэмэй дьоннор. Оҕолорун атахтарыгар туруорар туһугар күннээҕи кыһалҕаларын кытары мөккүспүт барахсаттар. Кыраһа диэн — түбэ аата. Ийэтин төрүттэрэ онно олорбуттар. "Кыраһа" аатынан кыра колхоз үлэлээн олорбут. Айылҕа уйан, ураты көстүүтүнэн сир - дойду ааттаммыта - эмиэ биир умнуллубат утум. Кыра Коля төкүнүк түөһүгэр сылаас сырдык утаҕа буолан инэн киирбит. Уонна, олоҕун устатыгар сойон уостубакка утумнаһа сылдьар. Киһи аата: дьылҕатыгар, олоҕор сабыдыаллаах дириллэр. Бука, айылҕа даҕаны, көччөх гынан көтүппүт оҕотугар кутун-сүрүн инэрэн, үрүн тыынынан үллүйэн эрдэҕэ. Николай Николаевич көмүс күһүн күллэҕин аайы, кылааманын кылаанын кыраһа ардаҕар сууйара буолуо. Сырдык, ыраас сыламынан ийэ кутун имэрийэ сырыттаҕа. Ол иһин, үтүө сэбэрэтин ыһыктыбакка, саныыр санаатын киртиппэккэ, ыраас, чэбдик сарсыардалыы, сэргэх сырыттаҕа. Куорат сүүрэлиир сүпсүгэр, ааспыт аймалҕаныгар чөл бэйэтин үрэйбэккэ, аатын-суолун киртиппэккэ айаннаан иһэр. Арай, кыраһа сүүмэх кыыдама өрүкүйэр үрдүк баттаҕын толбонунан кууспута - айымнылаах аартыктарын сарданатын санаталлар.

## **Ынырар ыллык**

Сэрии сыллара... Сут, быстарыы кэмнэрэ. Оччотооҕу оҕо, уон сыл усталаах туоратыгар унуоҕа - арҕаһа иинэн, кэхтэ, төннө сыспыта. Сэрии ыар сылларыгар дьоно быста дьадаһан оҕолорун иитэр кыахтара эстэн кыра Ньюкулайы балтынаан бэйэлэриттэн эрэ сэниэлээх урууларыгар тарҕаталаабыттар. Онно ыалтан ыалга көһө сылдьарын өйдүүр. Ол кэмнэри санаатаҕына, Николай Николаевич мэлдьи өйдүүр - аһыаҕын баҕарарын, аччыктааһын содулугар рахиттаан иһэ дыгдаччы үллэн киинэ улахан баҕайытык быга сылдьарын.

Аармыйаттан аҕата төннөн, оччотооҕу Ньюрба оскуолатын директора А.Н. Чусовской дьаһалтатынан дьаданы ыал оҕолоругар оскуола эбии аһылык биэрэн сэниэ, күүс ылынан кылааһын биирдэ даҕаны хаалбакка ситии-хотуу аттестатын ылар кыахтаммыта.

Александр Николаевич туруорсуутунан 50-с сыллар саналарыгар оскуоланы бүтэрбит оҕолор американскай самолетунан босхо Иркутскайга тийбиттэр. Ньюкулайдаах салгыы, тимир суолунан оскуолаҕа учууталлыыр кэргэнни Татариновтары көрсөн, кинилэр салалталарынан Москва куорат туһайыытын туппуттар. Салгымтыалаах уһун айан кинилэр иннилэригэр ууннары тардыллыбыт. Биир да оҕо олорор миэстэ тиксибэтэх. Ким хайдах сатыырынан албаһыран айаннабыттар. Николай пассажирдар малларын-салларын уураар үөһээ синныгэс полкаларыгар дьоҕус



буолан кыбыллан тахсыбыт. Утуйаары гыннаҕына, ыстаанын курун турбаҕа баанар идэлэммит. Инньэ гынан биирдэ даҕаны сууллубатах.

Улуу столица умсулҕаннаах уораҕайа уу долгунунуу оборон ылаттаабыт. Сүдү, сөҕүмэр көстүүлэр эдэр эрэттэр уолуктарыгар оонньоон үөһэ-аллара түллэннэлээн барбыттар. Мунан, буккуллан да хаалар быһымаҕын быһыһыгар, саха ыччаттара ыра санааларын ырытыһан барбыттар. Николай Тихонов сэмэй, куйа көрүнгөр сут, кураан сыллар сурулла сылдьаллара. Көстүбэт, биллибэт ситиминэн билигин даҕаны кыаһылыгы сылдьара. Суох, хайаан даҕаны туруулаһыах тустаах. Доруобуйаларын туһугар, уйан уйулҕатын бөҕөргөтөр туһугар. Ол иһин, хайаан даҕаны мединститутка киирэр бигэ быһаарыныылаах. Хайдах гынан, ханна тийэн докумуонун туттарарын эгэлгэлээн эргитэр.

Былырыын Ньурба оскуолатын бүтэрбит Василий Иванов биир сыл кинилэртэн эрдэ кэлбит. Онон, олоххо опыта даҕаны ордук буоллаҕа. Билиитэ-көрүүтэ диринэ эмиэ биллэрэ. Саҥа кэлбит оҕолор өйдөрүн-санааларын кэбэҕэстик тургутар. Тихоновка эргиллэн:

- Хайа, Коля, ханнык үөрэххэ киирээри кэлин? - диэн туруору судургутук ыйытар. Биирдэрэ:
- Ээ, медицинскэйгэ буолуо. Мединститутка, - диэн сэмэйдик хардарар.
- Ээ, кэбис. Онно олох кииримэ. Мин истэ сылдьабын. Киһини эттии-эттии, ол сирдэриттэн тэйбэккэлэр эрэ аһыллалар үһү. “Киэр, атынна киир”, - Васята саарбахтыы да барбакка саба сангарар. “Кырдык даҕаны. Сүрүкэтэ бэрт буолуо. Ама, врачтар да буолтарын иһин, хайдах тулуйан, омуктара кэлэн, аһы олодохторой. Кэбис, мин баҕас ол айылаахха чугаһыам суох. Көһүйбүт өлүгү былыктыы туран, аһы сатыы сылдьыахпыт дуо...” Итинник санаа төбөтүн эрэхэ долгуннуу эрийэн барбыт. Сүрэҕин ырбаахытын хаарытан ааспыт. Инньэ гынан, тыа хаһаайыстыбатын институтун хайа салаатыгар киирэргэ холонорун толкуйдуу сылдыбыт. Сорох доҕотгоро экономической хайысханы тутуһан салгыы үөрэнэригэр сүбэлии охсубуттар.

Табаарыһынаан, Николай Алексеевтыын, сулбу хомунан Ленинградтаан хаалбыттар. Россия килбэйэр киинигэр. Культура, искусство сайдыбыт сиригэр. Ол гынан баран, иһигэр буолбакка, кини эргимтэтэ киирэр кэлимигэр. Пушкин куоракка. Ыраахтааҕылар олох-дьаһах тэринэн олохсуйбут куораттарыгар. Төһө даҕаны, оккупация саҕана элбэх тутуулар алдыаммытын иһин куорат ырааһа, дьүөрэлээх-бааралаах көстүүтэ үтүө өйдөбүлү

хаалларар этэ. Николай Николаевич билингэ диэри харафын далыгар тэлгэнэ тэнийбит күлүм көстүүлэри уонунан сылларга умнубакка сылдьар.

Институттарыгар кинилэр курдук сана туттарса Ньурба уолаттара кэлбиттэр. Экзаменнарын этэнгэ ааһаннар Семен Никифоровтыын, Николай Федоровтыын тутуспутунан үөрэнэн барбыттар.

Студент... Кый ыраах тыа уола Россия улаҕатыгар тийэн студент үрдүк аатын сүрэхтэр сүүрдэр, сүгэ сылдьар чиескэ тигистэҕэ. Уонна, ирдэбилэ, эппиэтинэһэ эмиэ тэннэ тигистэҕэ. Ньюкулай: "Бу айылаах уһун усталаах ыраах айаны хайа тыыран эстэ сыһан кэлэн баран, өһүллэн, сыылбатыһан хаалар сатаммата буолуо. Хара маңнайгыттан ылсыһан, үөрэҕи үөрэх курдук сыаналаан үөрэннэххэ сатаныһык", - диэн бигэ тылынан бөһөргөтүнэр. Кыпкыра хамнастаах хара үлэһит дьонугар эрэниэ дуу? Балыстарын умнуо дуу... Инньэ гынан, Тихонов бастакы семестр түмүгүнэн бастын студеннар ахсааннарыгар киирсэн Москваҕа экскурсияҕа барсыбыта. Бастаан кэлэн тугу көрүүҕэй — кими билэн, хантан ыйытан. Хата, сана сырыытыгар бэлэм, сулбу суолу суолдьут гынан дойду тэбэр сүрэхин кэрэ, дыкти көстүүлэрин көрөттөөн, астынан, долгуйан төннүбүтэ. Аны, үөрэх таһынан дьарыктанар сана санаалар утум-ситим устуһан барбыттара. Бастакы курстан ыла хайыһар халыйар суола улам угуйан, умсугута көбүтэн сиэтэн, сэлэлэһэн испитэ. Дьулуурун, дьяныарын таба таайан даҕаны буолуо, күрэхтэһии аайы кытыннаран, кыттыһыннаран барбыттара. Биэс сылы быһа Институт сборнайын састаабыттан тахсыбакка, хайыһарын суолун доҕор, аргыс онгостубута. Араас дистанцияларга, үксүгэр, 10-20 километрдаах эриирдээх эргиридэргэ элбэхтик эриллибитэ. "Всесоюзные студенческие игры" диэн ааттаах улахан түһүлгэҕэ кытары кыттыбыта. Дьинэр, Ньюкулай медицина аартыгын арийбатаһын иһин, этин-хаанын бөһөргөтөр туруу санаатынан салайтара дьарыктаммыта. Ленинград куорат, төһө даҕаны кэрэтин, кэрэмэһин, өгнөөх күлүмүнэн үөрдүбүтүн иһин, муора сийктээх тымныы салгынынан сабыта сынньара. Тумуу, сөтөл кэбирэх туруктаахтары үрдүлэринэн ааһара. Хайыһарынан туруулаһан туран сбора сылдыбыт чэбдик сылларын киэн туттан кэрэһилээн кэпсиир. Бэл, үөрэхтэр кыахтаахтык үөрэммит үгүөтүн-өһөтүн хайыһарынан быһаарар.

Студеннар араас "аһылыктаах" түмсүүлэригэр бата сылдыбакка, сороҕор, тумнан да туран үөрэхтин, билиитин үрдэтэргэ баар кыаһын харыстаабакка туһаммыта. Ити барыта, үтүө түмүгэ үүнэн, көстөн кэлбитэ. Институтун үксүн туйгунунан бүтэрбитэ. Агроном — экономист идэлэнэн Сахатын сиригэр этэнгэ

эргиллибитэ.

### Сага үлэ, сага үөрэх

Николай Николаевич Тихонов үлэтин үөһэттэн, министерствоттан сағалаабыта - кини олоғор соһуччу соғус буолбута. Дьинэр Аммаға, тыа сиригэр тардыһара. Бурдуктаах Аммаға агроном наадата көстөн турара. Ол үрдүнэн, тыа хаһаайыстыбатын министерствота ананан кэлбит эдэр специалиһы аппарат үлэтигэр уһуйан салайар үлэ эгэлгэтин биллэриэн бағарбыт.

Тоғо эрэ, киниэхэ чиновник үлэтэ сүрэхэр-быарыгар сыстыһа охсубатах. Тыаға тахсара эмиэ табыллыбатах. Тыа хаһаайыстыбатын министрин аатыгар сыл анаарын иһигэр миигин ууратын диэн үс төгүл көрдөһүү түһэрбитэ.

Үһүс сырытыгар Николай Николаевич Тыа хаһаайыстыбатын института баарын истэн сэттэ биэрэстэлээх племхозка сатыы тийбит.

Директор эбээһинэһин ол кэмнэ толорон олорор экономическэй наука кандидата В.Н. Антипинга киирэн бэйэтин билиһиннэрбит.

- Туох научнай үлэлээххин? — диэн анараангыта ыйыппыт.
- Суох. Туох да бэчээттэммит суох. Арай дипломнай үлэм баар.
- Оччоғо онтугун көрдөрөөр.
- Кирдээх ээ. Черновой вариант.
- Буоллун, көрүөм.

Ол үлэни кытта билсигэн баран, Василий Николаевич: "Үлэхэ ылыһыкпыт", — диэтэ уонна "отношение" бэлэмнэтэн биэрдэ.

...Сага тэрилтэ, сага үлэ. Кинини үс салайааччы үһүөн дьаһайаллар. Этэллэр. Ирдииллэр. Сүбэ-соргу онороллор. В.Н.Антипин - үлэ төлөбүрүнэн дьарыктанар. И.П.Авдеев — хозрасчетка үлэлиир (көмүскээбит кандидатскай диссертациятын сүрүн темата). Экономическай наука кандидата И.Ф. Варламов – отдел сэбиэдиссэйэ. Н.Н. Тихонов — экономика отделын младшай научнай сотруднига. Тустаах үлэтигэр биир ыйга остуолга олорон, баара суоға, нэдиэлэ дьарыктанар. Атын үс нэдиэлэтигэр командировкаға сылдьар. Орджоникидзе, Мэнэ-Ханалас, Амма, Ньурба оройуоннарынан. Республика колхозтара үлэ күнүттэн харчынан төлөбүргэ сыһа киирэр кэмнэрэ этэ. Урут үлэ төлөбүрү үлэ күнүнэн (трудодень) аабыллан биирдии киһиэхэ оноһуллар этэ. Сага системанан — ол барыта разрядка тыырыллан, норманан аттарыллан салгыы харчыга таһаарыллыахтаах. Производство бары салааларынан эргийэн истэххэ, биистии-бичигилии ааған бардахха олус быыччык, үлэлээх буоларын оччотооһу сылларга Николай

Николаевич үчүгөйдик өйдөөбүт. Хас хаһаайыстыба аайы кыһынны ыраах айаннар, тымныы курас гостиницалар, сорох түгэннэргэ, чааһы, күнү аахсыбакка үлэлэр сыраны-сылбаны сыыйталыах айылаахтара. Ол үрдүнэн, дьон, салалта сыһыана, специалист быһыытынан толору эрэллэрэ кини санаатын — күннэтэ бөбүргөтөллөрө.

Мэнэ-Ханалас Ленин аатынан (председатель ССРС Верховной Советын депутата М.А.Петров), Ньюрба Ст. Васильев аатынан (председатель ССРС Верховной Советын депутата Н.И.Прокопьев), Амма Киров аатынан (председатель А.Д.Пахомов), Орджоникидзе оройуонун Ленин аатынан (председатель С.Ф.Петров), Сунтаар Сталин аатынан (председатель Н.В.Шадрин), ол кэмнэ республикаҕа киэнник биллэр колхозтарга кыаҕа баарынан үлэлэһэн олохтоох материаллар тыаҕа тахсар экономической уларыылары анализтааһынна төһүү суолталаах чаччылар быһыыларынан элбэх туһаны аҕалбыттар. "Тус бэйэбэр теорияны, практиканы кытары ситимнээн кэлимсэ өйдүүрбэр олох оскуолатын көстүүтүнэн биир эппиэттээх кэрчигинэн буолбута", - диэн Н.Н.Тихонов билигин даҕаны ити кэмин сылаастык ахтар. Биир үөрүүлээҕэ баар эбит: оччотооҕу сылларга харчынан төлөбүргэ кириигэ, хаһаайыстыбаннай ахсаанна уларыыыга үлэлээбит үлэтин, онорбут көмөтүн дьон билиннэ диэри өйдүүр эбит. Кырдыаҕастар махтал тылларын этитэлиллэрин истэн улаханлык астынар.

Бука, арааһа, тыа сиригэр материалнай быйаҥа: хаһаайыстыбалар хайдах дьаһанан, тэринэн олохторуттан, ханнык тэтиминэн салгыы сайдалларыттан быһаччы тутулуктааҕын Николай Николаевич өйүнэн-санаатынан эрэ буолбакка, сүрээжинэн-быарынан ити сылларга бигэтик ылыммыт. Экономист, чинчийээчи быһыытынан олоххо сыстыгыта ити сыллартан саҕаланан, утумнанан барбыта. Ырытар, чинчийэр үлэ умсулҕаннаах, угуйар өрүттэрдээх буоларын ис сүрээжинэн маннай билбитэ. Институт иһинэн аспирантураҕа целевой миэстэ кэлбитигэр үөрэнэр, наукаҕа сыстыһар бағалааҕын аһаҕастык биллэрбитэ. Ким да утарсыбатах. Эдэр кадр иннигэр сана саҕах кыһар кыымнара чыпчыннаһан барбыттар...

### **Наукаҕа дабайы**

Тыа олоҕо Николай Николаевичи кынаттын сарбыйбатаҕа. Өссө биир хайысхаҕа эйгэтин кэнэппитэ. Олох тыыннаах тымырынан тыгар гыммыта. Өйүн-санаатын сана таһымна салгыы таһаарбыта. Үрдүккэ, сырдыкка чугаһырыгар кыах биэрбитэ. Москваҕа Тыа хаһаайыстыбатын экономикатын Бүтүн Союзтааҕы

научнай-чинчийэр институтугар аспирантураға кирибитэ. Орто Азия, Россия киин уобаластарын, Украина, Кавказ дьонунуун: өй-сүрэх даҕайсыытынан дабыдалланан ил - эйэ иэйэр иһирэбинэн аргыстанан, көх-нэм көтөллөнөн үс сыл бииргэ үөрэммиттэрэ. Кэлин Москватаағы доҕотторо, үксүлэрэ науканан барбыттар. А.Ф.Серков, И.В.Курцев, Э.Н.Крылатых академикка тийэ үүммүттэр.

Диссертациятын бүтэрбитин кэннэ үөрэммит сиригэр көмүскээһингэ улахан уочараттаағын иһин Н.И.Шимко диэн аспирантура сэбиэдиссэийин сүбэтинэн үлэтин Воронежтаағы тыа хаһаайыстыбатын институтугар илдьэн туттарбыт. Саха сирин биллиилээх учуонайа экономической наука доктора М.Ф.Габышев билэр киһитэ профессор Д.Ф.Козырев диссертационнай (уруккутунаан специализированнай) советы салайар эбит.

Михаил Федоровиһы аһары ытыктыыр буолан Данил Федорович диссертаны төттөрү-таары сырыынан эрдээбэтэх: “Бачча ыраахтан сылдыар эдэр киһи авторефератыгар туох да улахан сыһа-халты суох буоллаҕына бэйэбит бэчээттэтэн тарҕатын”, - диэн специализированнай Советын Ученая секретарыттан көрдөспүт. Онон киэн көҕүстээх нуучча үтүө киһитэ баар буолан, кырыымчык харчылаах аспирант Дьокуускай — Воронеж икки ардыгар төттөрү-таары көппөккө бэлэмнэ тийэн диссертациятын көмүскээбит.

Аспирантураға бииргэ үөрэммит доҕоро С.И.Емельянов Москваға тийсибит, дьүүллэһиингэ тыл эппит, улахан өйөбүл, тирэх буолбут.

Николай Николаевич, бэйэтэ этэринэн, диссертация көмүскүр кэмигэр кини добуолун хайҕанан хаалбыт үһү. “Биһиги манньк боппуруостары аһаҕастык туруорбаппыт”, — диэбиттэрин кини билингэ диэри өйдөөн хаалбыт. Куоластааһын кэнниттэн счетнай комиссия председателэ протоколун толору аахпакка: проголосовали: "за", - диэн баран Николай Николаевичи туруору тобулу көрбүт. Тургутарды дуу, долгуйарын көрөн астынаары дуу. Диссертант: "Абааһылар, хайҕаабыт курдук этилэр дии, утары куоластаабыттар дуу?" — диэн ситэ кытары тымныталаан ылбыт. Үөһэ, аллара тыһыны кэнниттэн, кини санаатыгар, кэмниэ кэнэбэс — сүүс бырыһыан куолас бэриллибитин, дьэ, доргуччу аахпыт. "һуу"... Хайыаҕай итии хаан эргийэн бүтүн бэйэтин сылытан махтал мичээринэн барыларын куустаҕа...

Ол кэнниттэн Диссертационнай совет председателиттэн профессор Д.Ф. Козыревтан: "Экспертная комиссия ВАК признала Вашу работу одной из лучших кандидатских работ" диэн түмүктүүр этиилээх аҕыйах тыллаах сурук Н.Н.Тихонов аадырыһыгар тийэн кэлбитин билингэ диэри тутта сылдыарын көрбүтүм.

Николай Николаевич тус дьылжатыгар умнуллубат суолталаах софотох лиис. 1967 сыл, алтынны 26 күнэ. Октябрьскай революция 50 сыла буолаары турар долгутуулаах кэмэ. Наукаҥа тахсыы, бастакы кыайыы дьонун туоһута. Тыллаах чыычаах буолан ыраах Воронеж куораттан көтөн кэллэҕэ. Уонна, күн-дьыл тумарыгар күлүктэппэккэ соргулаах айан илдьитин курдук ууруллан сырыттаҕа...

Салгыы бэйэтин тылын истэ түһүөҕүн: "Докторскай диссертацияны анаан-минээн, сорок соруна онорор санаам суох этэ. 1980 сыллаахха суруйбут "Социально-экономические проблемы якутской деревни" диэн кинигэбин эбэн-сабан докторскай диссертацияҕа кубулулар, онорор кыахтаах этим. Дьокуускайга Экономика региональной институтугар үлэлии сырыттаһына, Тихонов докторскайын суруйарыгар уопуска биэрбиппит үрдүнэн, атын үлэнэн дьарыктанар диэн хаста да эппиттэрэ. Дьинэр суһал үлэлэри толоро оҕус, тус бэйэн интэриэскин инники тутума — диэн үлэттэн араарбаккалар тутан сылдыбыттара. Аны, "по совокупности опубликованных работ" онорон киллэрээри санаммытым, табыллыбатаҕа. "Эн, институт директораҕын дуо? Улахан дуоһунастаах дьоннор, по совокупности работ — көмүскүүлэр", - диэн быһаарбыттара. Абараммын, биир сайын, 350 страницалаах буоларын оннугар 450 страницалаах диссертацияны суруйбутум. Аны, объема улахан, 100 страницаны көбүрэт диэннэр хат төхтүрүйэн үлэлииргэ тийибитим. Новосибирскайга илдьэн Тьа хаһаайыстыбатын экономикатын Сибиирдээҕи научнай-чинчийэр институтугар көрдөрбүспүн көрөн сөбүлэспиттэрэ, сөбүлээбиттэрэ.

Санаатахха, көннөрөгөр аһара ыарахана суох итэҕэстэри ыйбыттара, сүбэ-соруу биэрбиттэрэ. "Социальные и экономические проблемы северного села" диэн темаҕа көмүскэниим доһолонноһуна суох, судургутук ааспыта. Икки ыйынан Москваҕа ВАК Президиума бигэргэтэн дипломум тутта кэлбитэ. Экономическэй наука доктора буолбутум".

Николай Николаевич наһаа судургутар быһыылаах дии санааммын, кэргэнигэн С.М.Семеноваттан хос ыйыталаспыппар, Светлана Михайловна мичилийэ түстэ. "Кырдьык, Николай Николаевич докторскайын көмүскүүрүгэр адьас холку этэ. Мин бэйэм да дьиктиргии санаабытым. Оннооҕор, икки түүн аанһа утуйбакка эрдэммиппин билиннэ диэри өйдүүбүн. Арай, киһим бэйэтэ кыһаммат курдуга. Оҕо курдук сынньаланнык утуйан хаалара. Көмүскээһинэ аһара үчүгэйдик барбыта. Тура-тура сыаналыыр, хайҕыыр тыллары элбэхтик истибитим. Мин хаартыскаҕа түһэрбитим", - диэн аҕыйах тылынан ааспыт күннэр долгутуулаах түгэннэрин, атын түбүктэригэр сүүрбүтүн-көппүтүн саналыы

санатта.

Н.Н.Тихоновы дьон бары: академической бэлэмнээх профессор дииллэрин куоракка истэбит. Ону бигэргэтэн биир түгэни бэлиэтиэххэ сөп. 1999 сыллаахха Архангельской куоракка Тья хаһаайыстыбатыгар Россия Академиятын көһө сылдьар сессията буолбут. Сүрүн дакылааты научнай-чинчийэр институт директора, экономической наука доктора, профессор И.Г.Ушачев онорбут. Онно, Россия быһаһын тухары сүүһүнэн ааһыллар араас автордар үлэлэриттэн соҕотох Н.Н.Тихонов үлэлэригэр сигэнэн хас да сиргэ холобур аҕалтаабыт.

Николай Николаевич экономической анализтарын итэҕэйбитин манньк строкалар туоһулууллар: "...в книге Н.Н.Тихонова проводится методика расчетов и нормативов...", атын абзацка: "...в монографии Н.Н.Тихонова "Северное село" (Новосибирск, Наука, 1996) приводятся результаты исследований по резервам интенсификации растениеводства и животноводства, включая табунное коневодство и оленеводство, учитывающие отечественный и зарубежный опыт, местные условия", - диэн тустаах киһи чэхчы астынар тыллара иһирэхтик этиллибиттэр.

Н.Н.Тихонов олоҕун наукаҕа анаабытын, айымньылаахтык салгыы үлэли и сылдьарын бу даҕаны кэрчик кэрискэлэр санатан ааһахтарын сөп дии саныбын.

### **Ыраах, Новосибирскаяга**

Николай Николаевич Москваҕа аспирантураҕа үөрэнэр. Воронежка - кандидатскайын, Новосибирскаяга — докторскайын көмүскэнэр. Үс сыл Новосибирскаяга ынырыллан эппиэттээх дуоһунаска үлэлиир. Быһата, российской науканы сураһын буолбакка, иһиттэн билэр бэлэмнээх улахан экономист. Хотугу сир экономикатыгар идэтибит специалист. Этэргэ дылы, тарбахха баттанар ученайдартан биирдэстэрэ. Тоҕо Саха сириттэн ыраах, Новосибирскаяга тийбитин быйыл сайын Аммаҕа гостиницаҕа бииргэ түһэн сытан сэрхэргэһэн истибитим. Онно манньк кэпсээбитэ:

— 1980 сыллаахха кинигэ суруйбутум: "Социально-экономические проблемы якутской деревни" диэн. Аһыйах экземпляры онно-манна син ыппытым. Ол иһигэр ВАСХНИЛ член-корреспонденыгар В.Р.Боев диэн киһиэхэ. Новосибирскаяга "Сибирский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства" диэн биллэр киингэ директордыыр этэ. 1981 сыллаахха күһөрү соҕус, атырдыах ыйыгар, миэхэ эрийэ сылдыбыттара: Василий Романович эйигин кытары кэпсэтиэн баҕарар - диэн. Боев: "Ханнык секторы салайааххын баҕараһынай?"

— диир. Кинигэбин сөбүлээбит үһү. Үс хас секторы ааттатаалаата. Ити саҕана мин: Якутский филиал Сибирского отделения Академии наук - Экономика отделыгар үлэлирим. "Сектор социальных проблем отдела экономики сэбиэдиссэйдиибин", — диибин. Киһим: "Сектор социальных проблем села сэбиэдиссэйдииргэ заявлениета суруй. Биһиги институтпутугар", — диэтэ. Этиитин толорорун толордум буолан баран, оччо-бачча итэҕэйбэккэ сылдыбытым. Балаҕан ыйыгар Новосибирскайдар эмиэ телефоннаатылар: "Конкурса кыайдын. Инньэ гынан биһиги Институтпутугар сектор сэбиэдиссэйдиинэн кэлэбин. Докумуоннун ыт", — диэн. Биллэн турар, бу миэхэ соһуччу этэ. Аҕыйах ирдэнэр докумуону о.д.а. наадалаах кумааҕылары толоро охсоммун антах ыттым.

Дойдубар, үлэлиир сирбэр: "Мин онно бардым", — диэбиппэр, айдаан бөҕө таҕыста. Экономика отделыгар: "Эн, хайдах маннык, биһигиттэн ыйыппакка бараҕын", - диэн. "Конкурса кыайбыт киһи — барар буоллаҕым", - диибин. Быһаччы салайааччыларым В.Н.Антипин, А.Д.Кириллин мин былааммын сөбүлээбэттэрин быһа биллэрдилэр. Ол гынан баран хайыахпыный бардаҕым дии. Икки сыл аасытын кэннэ Дьокуускайга урут үлэлээбит Экономикам отделыгар тыа хаһаайыстыбатын секторын сэбиэдиссэйэ Ф.И.Головных соҕуруу сынньана сылдьан өлөн хаалбыт. Ол кэнниттэн В.Н.Антипин, А.Д.Кириллин утуу-субуу нэдиэлэ аайы эрийэр буоллулар: "Дьэ, кэл. Нуучча дойдутугар эйигинэ да суох хайдах сайдалларын быһаарынан сылдыахтара".

Үлэлиир институтум директорыгар сонун эрэ быһытынан кэпсээбиппин, өйдөөбөккө, бараары гыммыт диэн уохтаах соҕус киһи үрдүбэр түстэ: "Эн төттөрү таары ойуоккалаама, олорон докторскайгын бүтэр" — диэтэ. Онтон бэттэх санаабар тонуй соҕустук сыһыаннаһар буолла.

Институтка миигин куһаҕана суохтук сыаналаан сылдыбыттарын билэр этим. Институт партбюротун чилиэнэбин, "Социальных проблем села" секторын сэбиэдиссэйэбин. Үлэ киинигэр баарынан ааҕынарым. Буолар дискуссияларга кыаҕым баарынан кыттарым. Маннай утаа сэнии санаабыт быһыылаахтара. Кэлин: "Голова не только для носки шапки" — дииллэрин истэн үөрэ саныырым. Москва, Ташкент, Хабаровскай, Львов курдук куораттарга конференцияларга ынырыллан сылдыталаабытым. "Тихонов туох диэн саныырый?" — диэн сороҕор ыйыталаһар этилэр.

Хангыл соҕус буоламмын буолуо, директорбын кытта өйдөспөккөбүн "Дьокуускайбар төнүннүм" - диэн баран, кэлэ турдум.

Николай Николаевич, бэйэтэ этэригэр дылы, институтун



директора сымнаҕас соҕустук эппитэ буоллар, Новосибирскайыттан бара сатыа суохтаах эбит. Ону баара, салайааччыта сатаан өйдөөбөтөх. Инньэ гынан, турута соҕус кэпсэтии тахсыбыт. Биир өртүнэн, ол — республикаҕа кыахтаах специалист кэлиитин хааччыйбыт.

Н.Н.Тихонов Наукалар академияларын Сибиирдээҕи салаатын Саха сиринээҕи филиалын Экономикаҕа отделыгар сектор сэбиэдиссэйинэн, кэлин — социальной, экономической чинчийиилэргэ лаборатория салайааччытынан 1997 сылга диэри ситиһиилээхтик үлэлээн кэлбитэ. Тыа хаһаайыстыбатын государственнай академиятыгар кэлиэр диэри.

Новосибирскайдар: киһи, специалист, ученай, тэрийээччи быһыытынан таба көрөннөр бэйэлэриттэн араара сатаабатахтара - Тихоновы сыаналыырга биир бигэ бэлиэ холобура буолар.

### **Киһи кэргэнинэн**

Николай Николаевич оҕо сааһа — сэрии сылларыгар түбэспитэ. Аҕата сэриигэ ынырыллан баран соҕотох ийэтигэр балтынаан сылдыбыта. Сэрии, уот кураан сылларын ааспыт оччотооҕу оҕолор, билигин - ветераннар. Кыыда манан сүүмэхтэрин көрдөххүнэ — кыстык хаар кыыдамын саныыгын. Күһүн — көмүс эрэ буолбатах. Өрүү муударай буолар. Кинилэр эмиэ өй-санаа өспөт утумнара. Ытык саастарыгар киирбит дьонун дьоннор. Мааны кырдыаҕастар. Сахалар мааны киһи диэн киһи кэрэмэһин этэллэр. Николай Николаевич Тихонов мааны киһи. Ис дьининэн, бары өртүнэн. Айылҕата оннук. Итиллиитэ итинник. Өйдүүн, сүрэхтиин, кэргэнэ этэригэр дылы, эрэбил киһи.

Светлана Михайловна муударайдык да эппит: "Эрэбил киһи", - диэн. Бөлөһүөктүнү этии. Мантан ордук үрдүк сыана эр киһиэхэ бэриллэбэтэ буолуо. Былыр былыргыттан уйан сүрэхтээх айыы кыһа аналлаах уолун таптыырын ааһан, өссө эрэниэн баҕарар. Эрэл — олоҕу онорор. Эрэл — дойдуну тутар. Эрэл — кэми, кэскили кэрэһэлиир.

Николай Николаевич, Светлана Михайловна — аҕам дьоннор ахсааннарыгар сылдыбаллар. Саастарынан диэн этиллэрэ буолуо. Ол эрэн, тус бэйэм "сааһыраннар" диэн тылы ис бэйэбинэн ылыммакка суруйабын. Аатыгар эрэ. Ахсаан сулумах өйдөбүлүнэн. Дьинэр, бу ыал — эдэр ыал. Сүрэхтэринэн, өйдөрүнэн. Барытынан: сырдыгы, ырааһы толкуйдуулларынан, иллээх — эйэлээх олохторунан, сайдам сыһыаннарынан, үрдүк культураларынан. Николай Николаевичтаахха киирбит киһи тахсыан баҕарбат. Этиэхпин баҕарабын: Светлана Михайловналаахха диэн. Суох. Кэбис.

Араартаамяахха. Бу ыалга көрөбүн — дьизэ кэргэн дьүөрэлэһиитин, толорсон ситэрсэн биэриитин. Ону дьизэ бараанын көрөн, тэрилин тутан, чугаһаан туран үчүгэйдик өйдүүгүн. Аныгы мебель бу ыалга бэрт ыраахтан ыңырсаннар киирбиттэр быһыылаах. Талбатын ааһаннар, дьүһүннэринэн дьүөрэлээхтэр. Оннооҕор ийэлэригэр — аҕаларыгар майгынныырга дылылар. Ол аата, цивилизация бу дьон куйар кутугар сылаанньыа сылайбыт, сымнаабыт. Киһитийбит, өссө ордук тупсубут, кэрэтийбит.

Бу ыаллар эдэр дьон буолбатахтар. Олоҕу олоҕорбут, арааһы ааспыт барахсаттар. Иккиэн иккис олохторугар олоҕоллор. Николай Николаевич урукку кэргэнэ, Полтава кыыһа, Садовникова Виктория Викторовна. Аспирантураҕа бииргэ үөрэммиттэр. Эдэр саастарыгар холбоһон ыал буолбуттар. Николай дойдутугар, Саха сиригэр, үлэлии, олох олоҕо кэлбиттэр. Елена диэн кыыстаммыттар. Виктория Викторовна СГУ тыа хаһаайыстыбатын факультетыгар старшай преподавателинэн өр сылларга айымньылаахтык үлэлээбит. Соһуччу ыарыы эмискэччи ильдэ барбыт. Николай Николаевич кыыһынаан иккиэйэҕин хаалбыттар...

Светлана Михайловна бастакы кэргэнэ Колодезников Иван Михайлович инженер-проектировщик үһү. Уон икки сыл эдэр сүрэхтэрин имигэс ийиитинэн эйэ дэмнээхтик, иллээхтик олоҕорбуттар. Уол оҕолонон, дьон сиэринэн дьоллоохтук.

Икки оҕдообо олохторун иккис анарыгар, этэргэ дылы, суол тоҕойугар көрсүбүттэр. Кырыа кыһын, көмнөх хаар түһэ турдаҕына. Хатан халлаан дьыбар тымныытын хомуйан ылан Сир Ийэҕэ сылаас тыһынын илгийэр күнүгэр. Нуһаран киэһэ икки сүрэх уйан уйулҕатыгар кыһынны ньургуһун чараас кынатынан саналыы сапсыммыт. Олох оннук булар соргулаах суола кинилэр аартыктарын ыраах ытан ыңыртаан барбыт.

Светлана Михайловна ыал быһыытынан олоҕорбут лоскуйдарын ахтан, санаан ааһарын бэйэтиттэн истиэҕин:

— Биһиги Николай Николаевичтыын холбоһон олоҕорбут 18-с сылыгар барда. Уон аҕыс сыл устатыгар үчүгэйдик олоҕорбут. Кини семьянин быһыытынан надежной киһи диибин. Оҕолоругар сыһыана наһаа ответственной, үчүгэй. Мин уолум, биһиги холбоһорбутугар 14 саастаах этэ. 11 сааһыгар паапата суох хаалбыта. Уон түөрт саастаах оҕо арааһынайдаан воспринимайдыан сөп. Николай Николаевич кинини мөҕөөччүтэ суох. Хаһан даҕаны назиданиены энин онорбот. Олоххо араас моменнар баар буоллахтара дии. Онно, конечно, кини миигин куруук поддержкалыыр. Миша улаатан, сыаналаан, өйдөөн Николай Николаевичка улахан благодарнай. Кэргэннээх, икки оҕолоох. Колодезников диэн. Биһиги ыаллар түөрт араас фамилиялаахпыт.

Тихонов Николай Николаевич диэн паапабыт. Семенова Светлана Михайловна диэн — мин. Бэйэм фамилиябынан сылдыабын. Уолбут Колодезников Михаил Иванович. Кыыспыт кэргэн тахсан баран Иванова Елена Николаевна диэн. МГУ-ну бүтэрбитэ. Биһиги холбоһорбутугар бүтэһик курска быһыылаах этэ. Специальнона экономическая кибернетика. Кини сүүрбэлээбэр холбоспуппут. Хара маннайгыттан үчүгэйдик сыһаннаспыта, үчүгэй баҕайытык көрсүбүтэ. Инньэ гынан, биһиги бэйэ-бэйэбитин сүрдээҕин диэн өйдөһөбүт. Лена сүүрбэ алта сааһыгар кэргэн тахсыбыта. Иванов Владимир Ильич Московское высшее техническое училище имени Баумана диэн үрдүк үөрэх заведениетын бүтэрбитэ. Летательной аппаратураларга идэтиһэр специалист. С.П.Королев конструкторскай бюротугар үлэли сылдыабыта. Кэлин Новосибирскайга көһөн олорон бараннар төннүбүттэрэ, Москваларыгар. Икки оҕолоохтор. Анастасия, Таисия. Маннааҕы сиэннэрбит Светлана мин ааппынан ааттаабыттара. Уол төрөөбүтүгэр, в честь Николая Николаевича, Коля диэн ааттаабыттара. Уолбут дедушкатын наһаа таптыыр. Миигиннээбэр ордорор. Биһиги дедушкабыт сиэннэригэр олус сымнаҕас, сылаас сыһаннаах. Ханна да бардахпытына, холобура, маҕаһыынна да сырыттаһытына, Николай Николаевич өрүү инициативалаах буолар: "Хайа, оҕолорбутугар тугу атыылаһабытый?" - диэн. Инньэ гынан кэһиһилээх тийэбит. Көрдүлэр да: "Деда, баба: что нам купили", - диэн буолар. Үөрэнэн хаалбыттар.

Светлана Михайловна бэйэтэ Ньурба Куочайыттан төрүттээх. XIX-с үйэ бастакы анарыгар Ньурба күөлэ түспүтүн кэннэ, сана сиргэ олохсутуллубут нуучча бааһынайдарыттан. Үһүйээн быһыытынан, Габыдзеттан ыччат бөҕө тэнийбит. Саха сиригэр биллэр Габышевтар кинилэр удьуордара.

Аҕата Михаил Николаевич Семенов эмиэ Ньурба Чаппандатын киһитэ, дойдутугар партия оройуоннааҕы комитетыгар иккис секретарынан, Чурапчыга — бастакынан, куоракка 6 сыл горисполком председателинэн үлэлэтэлээбит биир чаҕылхай киһи, улахан салайааччы. Маамата - Габышева Евдокия Степановна, фельдшер идэлээх. Чуукаарга үлэлээн сылдыабыт. Эһэтэ - Габышев Степан Кузьмич. Эбэтэ - Винокурова Мария Иннокентьевна. Бары Куочай бааһынайдарыттан утумнаабыт дьоннор.

Светлана Михайловна СГУ медицинскэй факультетын 1970 сыллаахха бүтэрбит. Гинеколог буолуон баҕарбыт. Ол кыаллыбатах. Гематолог-врач идэтинэн 32-с сылын үлэлиир. Маннай утаа өйүнэн, сүрэҕинэн ылымакка сылдыабыт. Онтон Новокузнецкайга 5 ыйдаах курска үөрэҕин үрдэтинэн баран идэтигэр сыһыана уларыттыбыт. Бэйэтэ этэригэр дылы, "костный мозг" уларыттыларын кытары

көрөр буолбут. Ону таһынан, араас лейкозтаах оҕолору. Профессиятын баһылырыгар маннай утаа городской балыыһа кылаабынай враһа Н.В. Якушков, гематолог-врач К.Р.Вешникова сүбэ-соргу онорбуттар. Кэлин өр сылларга үрдүк эппиэтинэстээхтик дыһаһан үлэлээн балай да биллэн-көстөн барбыт. Ленинградка, Москваҕа эмиэ үөрэнитэлээбит. Ленинградка икки төгүл Алексеев Николай Николаевич диэн биллэр гематолокка тийэн билиитин-көрүүтүн салгыы үрдэппит. Кини ыарыһахтара Японияҕа, Австрияҕа, Москваҕа баран эмтэтэллэригэр, Дьокуускайдаағы диагностарыгар уларытыы оноһуллубат эбит. "Диагностикаҕа куһаҕана суохпут быһыылаах", -диэн астына бэлиэтиир Светлана Михайловна.


28 сыл Республикаҕа оҕо балыыһатыгар үлэлээбит, ол иһигэр 23 сыл сэбиэдиссэинэн. Билигин Медицина национальной Киинигэр идэтинэн үлэлиир. Высшай категориялаах врач, "ведущий врач гематолог-морфолог" диэн куоракка биллэр эмчит. Светлана Михайловна этэринэн урут оҕо эрэ патологиятынан дьарыктанар буоллахтарына билигин улахан дьону эмиэ көрөллөр эбит.

Тихоновтар күнү күннүктээн дьиэлэригэр суохтар. Өрүү куорат аймалҕаныгар аалларан, тэрилтэ дибилгэнигэр эриллэн киэһэ эрэ көрсүһэллэр. Уонна, сэдэх өрөбүллэригэр, сайынны сынньаланнарыгар. Светлана Михайловна даача хаһаайыстыбатын дьаһайааччы, күөх өртүн күннэтэ көрөн күһүнүгэр тиэрдээччи сүрүн киһи буоларын Николай Николаевич бэйэтэ бэлиэтиир. Куораттаағы дьиэлэрин киһи хараҕа сымныыр, уйан сүрүбэ сылаанныйар гына сымнаҕастык, сылаастык оноһубуттар. Имигэс, эйэбэс майгылар бу эйгэ кутун кууһан, "мааны ыал бастына" дэтэр. Оннооҕор, олоххо тахсар очурдар, түһэр-тахсар төхтүрдэр биллибэккэ дылылар. Иллээх ыалга холумтан сойбокко сылаас сылдыар. Светлана Михайловна кэргэн быһыытынан бигэ бэриниитэ, амарах-сайаҕас майгыта, дьаһанан, дьаһайан олоруута паапаларын кэрэ, сэргэх сэбэрэтигэр, күлүм күннээх мичээригэр толору көстөр. Николай Николаевич Тихонов тыа хаһаайыстыбатын государственной академиятыгар, аныгы тылынан этэххэ, бэһис сылын "заведующий кафедрой экономики и организации сельскохозяйственного производства" диэн эппиэттээх дуоһунаска ситиһиилээхтик үлэлиир. Факультет, Академия Ученый советтарыгар, ол таһыгар Тыа хаһаайыстыбатын научнай-чинчийэр институтун экономикаҕа диссертационнай советыгар — чилиэн. Хаһан даҕаны сэллээбэт ситим конференцияларга мэлдьи кыттар, научнай дакылааттары суруйар. Төһөлөөх кадры иитэн, үөрэтэн таһаарсыбытын, ахсаанын бэйэтэ даҕаны билбэтэ буолуо. Оҕо эрдэбиттэн иинэбэс доруобуйатын туруга этэннэ сылдыарыгар кэргэнигэр, Светлана

Михайловнаға, истинник махтанар. Ол да иһин этэр буоллахтара: "Киһи кэргэнинэн", - диэннэр.

Николай Николаевич Тихонов — норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ. Кэлин, аат - суол чугаһаабатаға ырааппыт. "Позициябытыттан эһин тутулуктаах буолуо...", — диэн күлэн кэбиһэр. Өйө-сүрүбэ иэх-маах эргийэ сылдыбат. Доҕотторо кинини көнө сүрүннээх киһи диэн ааттыылар. Үөрөппит үөрэнээччилэрэ, алтыспыт аргыстара үрдүктүк сыаналыылар, диринник ытыктыылар. Ученай, педагог киһи дьоло ити буолуо. Ыллыктаах суоллаах киһи диэн маннык барахсаттары этэн эрдэхтэрэ...

Философскай наука  
доктора, профессор,  
суруйааччы, журналист



К.Д. Уткин

2001с.  
Дьокуускай к.

## II. Указатель трудов

Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР, доктор экономических наук, профессор, академик Международной академии аграрного образования, академик Академии Северного форума Николай Николаевич Тихонов родился 2 декабря 1936 года в семье колхозников в Кукакинском наслеге Нюрбинского района Якутской АССР. Родители Николай Петрович и Анна Никифоровна Тихоновы были неграмотными, как и подавляющее большинство сельских жителей того времени. Детские годы Николая Николаевича совпали с годами Великой Отечественной войны. Отец был призван в 1942 году в армию, демобилизован в 1945 году. В 1953 году Николай Тихонов закончил единственную в районе среднюю школу и сразу после окончания стал студентом экономического факультета Ленинградского сельскохозяйственного института, по окончании которого получил специальность агронома-экономиста. В 1958 году молодой специалист приехал работать в родную Якутию. Научная деятельность Н.Н.Тихонова началась спустя год после окончания Ленинградского сельскохозяйственного института с должности младшего научного сотрудника Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ЯНИИСХ). Период с 1958 по 1981 год для Н.Н.Тихонова является важнейшим этапом трудовой деятельности в становлении как научного работника. В 1967 году в Воронежском сельскохозяйственном институте им была защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Диссертация была признана одной из лучших кандидатских работ. В 1969 году Н.Н.Тихонову присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. В 1977 году он назначен заведующим сектором социальных проблем отдела экономики Якутского филиала СО АН СССР.

В 1981 году Н.Н.Тихонов переехал в Новосибирск в связи с избранием его по конкурсу руководителем сектора социальных проблем села Сибирского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства. В 1983 году по настойчивому приглашению руководства ЯФ СО АН СССР и отдела экономики возвратился в г. Якутск на должность заведующего сектором эффективности сельскохозяйственного производства отдела экономики ЯФ СО АН СССР, впоследствии преобразованного в Институт региональной экономики АН РС (Я).

В 1986 году Н.Н.Тихонову было присвоено высокое звание “Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР”.

В 1996 году в Сибирском научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства успешно защитил

диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.

С 1997 года по настоящее время Н.Н.Тихонов является заведующим кафедрой экономики и организации сельскохозяйственного производства в Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА), член диссертационного совета при ЯНИИСХ по защите кандидатских диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С 1999 года – академик Академии наук Северного форума, с 2001 года – академик Международной академии аграрного образования.

В настоящее время, руководимая Н.Н.Тихоновым при ЯГСХА научно-исследовательская лаборатория по экономическим и социальным проблемам села, занята исследованием проблем продовольственной безопасности республики, как субъекта федерации; сравнительной эффективностью местного и завозного продовольствия; разработкой местных норм потребления продуктов питания в разрезе зон республики; методическими, проблемами разработки прожиточного минимума на Севере.

### *Книги:*

- 1. Республика колхозтарыгар хаһаайыстыба иһинээҕи ахсааны олохтуохха / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва; Соавт. И.П.Авдеев.- Якутск: Якуткнигоиздат, 1960.- 76 с.**  
О внедрении внутрихозяйственного расчета в колхозы республики, разработке положения о внутрихозяйственном хозрасчете.
- 2. Экономика кормовой базы в Центральной Якутии: Монография / Рец. В.Н.Антипин, С.И.Емельянов.- Якутск: Кн. изд-во, 1966.- 96 с.**  
Рассмотрены современный уровень обеспечения скота кормами и основные пути укрепления кормовой базы животноводства. Книга охватывает широкий круг вопросов, отражающих пути укрепления кормовой базы, и дает экономические обоснования по интенсификации кормопроизводства.
- 3. Рекомендации по увеличению производства говядины в колхозах и совхозах Якутской АССР / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Якутск: Кн. изд-во, 1971.- 48 с.**  
В разработке рекомендаций приняли участие: Н.С.Пермяков, П.А.Романов, А.В.Чугунов, К.К.Кириллина, С.Н.Осипов, С.И.Михайлов, Н.Н.Тихонов, И.Д.Захаров, С.И.Емельянов.
- 4. Социально-экономические проблемы якутской деревни / Отв. ред. канд. экон. наук В.Н. Антипин.- Якутск: Кн. изд-во, 1980.- 152 с.**  
Рассмотрены проблемы развития отраслей растениеводства и животноводства. Даны рекомендации по развитию социальной инфраструктуры села.
- 5. Северное село / Ин-т регион. экономики АН РС (Я); Отв. ред. д-р экон. наук И.В.Курцев; Рец.: И.А.Матвеев, В.Р.Дарбасов.- Новосибирск: Наука, 1996.- 384 с.**  
В монографии разработаны количественные параметры влияния природно-климатических условий на продуктивность сельскохозяйственных угодий, методика определения сопоставимости обеспечения основными фондами предприятий различных климатических зон, прогноз развития отраслей растениеводства и животноводства, разработана новая методика определения прожиточного минимума населения. Кроме того разработаны новые нормы потребления продуктов питания на душу населения и нормативы социальной инфраструктуры села применительно к условиям Севера.



**6. Сельское хозяйство Республики Саха-Якутия: Учеб. пособие / Сост. и отв. ред. А.В.Чугунов.- Якутск: Бичик, 2001.- 430 с.**

Учебник является коллективным трудом и посвящен 45-летию высшего образования сельскохозяйственного образования в Республике Саха (Якутия). Коллектив авторов: А.Ф.Абрамов, Н.Д.Алексеев, Д.Е.Афанасьев, А.И.Бойнов, К.А.Большакова, Е.А.Борисов, З.И.Буковская, Л.Н.Владимиров, Б.В.Готовцев, Е.А.Давыдов, В.Р.Дарбасов, Г.В.Денисов, Б.И.Иванов, Р.В.Иванов, В.С.Карпов, Т.С.Коробкова, А.Д.Курилюк, Ю.В.Лабутин, П.М.Львова, П.П.Охлопкова, А.И.Павлова, В.В.Панкратов, Н.С.Пермяков, Н.Т.Попов, Ю.В.Ревин, И.С.Решетников, Д.Д.Саввинов, Н.Н.Тихонов, И.С.Третьяков, К.Д.Уткин, Н.М.Черноградская, М.А.Черткова, А.В.Чугунов.

*Авторефераты диссертаций:*

**7. Экономика кормопроизводства в колхозах и совхозах Центральной Якутии: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук.- Воронеж, 1967.- 18 с.**

**8. Экономические и социальные проблемы северного села: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук.- Новосибирск, 1996.- 44 с.**

*Препринты:*

**9. Проблемы формирования продовольственного комплекса Южной Якутии: Докл. на Всесоюзной конф. «Развитие производит. сил Сибири и задачи ускорения науч.- техн. прогресса» / Соавт.: Е.Д.Конников, А.С.Иванов.- Якутск: Кн. изд-во, 1985.- 24 с.**

Авторами доклада являются Н.Н.Тихонов, Е.Д.Конников, А.С.Иванов, В.И.Линникова, А.Н.Прокопьев, Ю.П.Расторгуев, З.М.Демихова. Рассмотрены пути создания продовольственной базы в новых районах промышленного освоения.

**1994**

**10. Концепция развития якутского села в условиях перехода к рыночным отношениям: второй дополненный вариант проекта: Препринт / Ф.Г.Охлопков, Ю.П.Расторгуев.- Якутск: Кн. изд-во, 1994.- 19 с.**

Коллективом авторов разработана концепция экономического и социального развития села в условиях перехода к рынку. Н.Н.Тихонов является одним из авторов.

*Статьи из сборников, газет и журналов:*

1959

- 11.Сааскы күн сылы аһатар / Соавт. Я.А.Семенов // Агитатор блокнота.-1959.- №8.- С. 20-34.

О проведении весенних полевых работ, подготовке семян.

1960

- 12.К вопросу концентрации производства в колхозах // По ленинскому пути. - 1960.- №10.- С. 53-56.

- 13.Переход на внутрихозяйственный расчет // За новые успехи.- Якутск, 1960.- С. 39-46.

1962

- 14.О внедрении внутрихозяйственного расчета в колхозах // Сборник научно-технической информации Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства.- Якутск: Якуткнигоиздат, 1962.- Вып.7.- С. 3-8.

1966

- 15.Некоторые вопросы полевого кормодобывания в Центральной Якутии // Проблемы размещения и специализации сельского хозяйства ЯАССР / Якут. фил. Сибир. отд-ние. АН СССР. Отд. экономики.- Якутск, 1966.- С. 125-136.

1967

- 16.Хаһаайыстыбаны тэрийии билинни системата / Соавт. М.Сафронов // Кыым.- 1967.- Кулун тутар 29 к.

О современной системе ведения сельского хозяйства в республике.

1968

- 17.Краткая характеристика природных и экономических условий Якутской АССР / Ред.: И.П.Авдеев, Ф.И.Головных // Система ведения сельского хозяйства в Якутской АССР / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Якутск, 1968.- С. 8-68 с.

В разработке этой главы принимал участие коллектив авторов: С.А.Былков, Ф.И.Головных, Л.Г.Еловская, К.М.Игнатъев, Г.П.Коротов, А.М.Петров, Л.П.Смихина, Н.Н.Тихонов, Г.Е.Чистяков.

- 18.Некоторые вопросы экономики мясного скотоводства // Внутрихозяйственная специализация в колхозах и совхозах Якутии.- Якутск, 1968.- С. 111-116.

**19. Система ведения животноводства / Ред.: Г.П.Коротов, М.Г.Сафронов, Е.Т.Стручков // Система ведения сельского хозяйства в Якутской АССР.- Якутск, 1968.- С. 255-420.**

В разработке этой главы принимал участие коллектив авторов: А.Ф.Абрамов, В.Л.Алексеев, Н.П.Андреев, В.И.Бельк, Ю.О.Бондаренко, В.И. Веселов, С.Г.Громов, Н.Н.Давыдов, В.М.Дмитриев, П.С.Другин, А.А.Егоров, С.И.Емельянов, К.К.Кириллина, Т.А.Кондаков, Г.К.Конечных, Е.Д.Конников, В.В.Корнеев, Г.П.Коротов, М.Г.Маппырова, С.И.Михайлов, И.А.Неустроев, Г.Д.Никифорова, Т.Г.Николаев, В.А.Петровская, С.Б.Помишин, В.А.Поликарпов, М.Г.Сафронов, М.К.Слепцов, Я.Г.Слепцов, Е.Т.Стручков, В.А.Тавровский, В.С.Тараненко, Н.Н.Тихонов, А.А.Хоч.

**20. Система земледелия / Ред.: Я.А.Семенов, Н.Н.Тихонов // Там же.- С. 115-254.**

В разработке этой главы принимал участие коллектив авторов: В.М.Большев, И.Г.Буслаев, П.П.Васильев, Л.А.Голисаев, Л.П.Голисаева, А.И.Демин, В.Н.Дохунаев, Г.И.Конюхов, А.Д.Корниенко, Д.П.Корнилов, Л.Ф.Мущинский, Е.И.Нечаева, А.М.Петров, Г.М.Попов, Н.Т.Попов, Л.Б.Савельева, Я.А.Семенов, Н.Н.Смирнов, Д.Н.Слепцов, Е.А.Солодовникова, И.Л.Тарасов, Н.Н.Тихонов, Е.П.Цвигун, К.Н.Шерстова, Д.В.Якушев.

**21. Сүөһүнү эккэ анаан итии: Рекомендациялар // Кыым.- 1968.- тохсунньу 31к.**

Рекомендации по развитию мясного скотоводства в хозяйствах республики.

**22. Экономические основы интенсификации кормопроизводства в Центральной Якутии // Труды Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства.- Якутск, 1968.- Вып.9.- С. 36-44.**

1969

**23. Агротехника луговодства // Соц. Якутия.- 1969.- 13 июня.**

**24. Основные направления развития полевого кормопроизводства в Якутской АССР // Проблемы развития производительных сил ЯАССР: Материалы II науч. совещ.- Якутск, 1969.- С. 53-58.**

Материал подготовлен в соавторстве: А.Д.Корниенко, Н.Н.Тихонов, Л.Г.Еловская, Г.П.Никитин, Е.В.Кутовая, Е.А.Солодовникова.

25. Основные проблемы и региональные особенности развития сельскохозяйственного производства в Якутской АССР // Проблемы развития производительных сил ЯАССР: Материалы II науч. совещ.- Якутск, 1969.- С. 5-9.

Материал подготовлен в соавторстве: И.А.Матвеев, З.Я.Андросов, И.П.Авдеев, Я.А.Семенов, Н.Н.Тихонов.

#### 1970

26. Вопросы повышения эффективности кормопроизводства в Якутии // Вопросы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства Сибири: Тез. докл. науч.-произв. координац. совещ.- Новосибирск, 1970.- Т.2.- С. 170-182.

27. Основные направления развития полевого кормопроизводства в Якутской АССР // Проблемы развития производительных сил ЯАССР: Докл. на II науч. совещ. «Сельское хозяйство и биологические ресурсы» / Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР.- Якутск, 1970.- С. 101-108.

Материал подготовлен в соавторстве: А.Д.Корниенко, Н.Н.Тихонов, Л.Г.Еловская, Г.П.Никитин, Е.В.Кутовая, Е.А.Солодовникова.

28. Основные проблемы и региональные особенности развития сельскохозяйственного производства в Якутской АССР // Там же.- С. 9-22.

Материал подготовлен в соавторстве: И.А.Матвеев, И.П.Авдеев, З.Я.Андросов, Я.А.Семенов, Н.Н.Тихонов.

#### 1971

29. Некоторые вопросы экономики мясного скотоводства // Вопросы науки в трудах молодых ученых Якутии: Докл. науч. конф., посвящ. юбилею 50-летия Великой Окт. соц. революции. 14-15 дек. 1967 г. / Якут. гос. ун-т; Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР- Якутск, 1971.- С. 406-410.

#### 1972

30. Горизонты сельского хозяйства Якутии // За науку в Сибири.- 1972.- 1 нояб.

31. Интенсификация – главное направление развития скотоводства // Вопросы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства в ЯАССР / Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР. Отд. экономики; Отв. ред. Ф.И. Головных.- Якутск, 1972.- С. 55-59.

32. К вопросу о размерах сельскохозяйственных предприятий в Якутии // Сельскохозяйственная наука к 50-летию ЯАССР: Тез. докл. науч. конф., посвящ. к 50-летию образования ЯАССР.- Якутск, 1972.- С. 16-17.
33. О путях развития скотоводства в пригородных хозяйствах // Вопросы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства в ЯАССР / Отв. ред. Ф.И. Головных.- Якутск, 1972.- С. 60-73.
34. Торжество ленинских идей о развитии экономики национальных республик (на примере ЯАССР. 1918-1920) / Соавт. Е.Г. Егоров // Развитие экономики ЯАССР в свете ленинских идей / Отв. ред. И.П. Авдеев.- Якутск, 1972.- С. 24-36.

#### 1974

35. Салаа сайдар кыахтара // Кыым.- 1974.- Тохсунньу 4 к.  
Пути развития сельскохозяйственной отрасли республики.
36. Эффективность использования рабочей силы на сельскохозяйственном предприятии // Проблемы рационального использования трудовых ресурсов ЯАССР.- Якутск, 1974.- С. 167-172.

#### 1976

37. Основные направления интенсификации кормопроизводства // Развитие и размещение сельскохозяйственного производства на Северо-Востоке СССР: Сб. науч. тр. / Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР. Отд. экономики.- Якутск, 1976.- С. 93-110.
38. Сила аграрной политики партии // Соц. Якутия.- 1976.- 18 марта.

#### 1977

39. Комплекс: заботы и проблемы // Соц. Якутия.- 1977.- 17 нояб.
40. Промышленное производство продуктов животноводства и проблемы кормопроизводства / Соавт. В.П. Павлов // Проблемы сельского хозяйства Севера: Тез докл. III Всесоюз. совещ. «Пути интенсификации сельского хозяйства Крайнего Севера в свете решений XXV съезда КПСС».- Якутск, 1977.- С. 28-29.
41. Совершенствование размещения и структуры производства зерна в Якутской АССР // Эффективность размещения и специализации сельского хозяйства: Сб. науч. тр.- Якутск, 1977.- С. 76-88.

**42.Сүөһү иитиитин көдүүһүн суоллара // Кыым.- 1977.- Бэс ыйын 16 к.**

О путях повышения эффективности развития животноводства.

**1978**

**43.Воспроизводство естественных ресурсов сельского хозяйства на Севере (на примере Якутии) // Социально-экономические вопросы природопользования в ЯАССР: Сб. науч. тр. / Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР. Отд. экономики.- Якутск, 1978.- С. 39-55.**

**44.Промышленное производство продуктов животноводства и проблемы кормопроизводства // Технический прогресс и эффективность производства на Севере (на примере ЯАССР): Сб. науч. тр. / Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР. Отд. экономики.- Якутск, 1978.- С. 115-123.**

**45.Сайдыбыт сиркилэтэ // Кыым.- 1978.- Ыам ыйын 26 к.**  
Зеркало развития отрасли.

**1981**

**46.Региональные социальные и экономические требования к индустриализации производства на селе // Эффективность капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве ЯАССР: Сб. науч. тр.- Якутск, 1981.- С. 68-76.**

**47.Социально-экономические проблемы закрепления кадров на стройках Южной Якутии / Соавт. И.П.Баланов // Тез. докл. науч.- практ. конф. по проблемам БАМа.- Якутск, 1981.- С. 70-81.**

**1983**

**48.Авиатранспортное обслуживание северных хозяйств // Социально-экономические, организационно-технологические и природоохранные проблемы развития сельского и промыслового хозяйства в районах проживания народностей Севера: Материалы конф. «Народности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития, 4-6 окт. 1983 г. - Новосибирск, 1983.- С. 98-99.**

**49.Личное подсобное хозяйство населения Сибири и Дальнего Востока, его рост в создании продовольственной базы региона / Соавт. Н.П.Захарова, Н.В.Корсакова // Трудовые ресурсы и социальные проблемы сибирского села.- Новосибирск, 1983.- С. 79-89.**

50. Проблемы обеспечения жильем тружеников села на Северо-Востоке СССР // Социально-экономические условия и факторы формирования трудовых ресурсов в сельской местности: Науч.-техн. бюл. / ВАСХНИЛ. Сиб. отд.-ние.- Новосибирск, 1983.- С. 21-25.
51. Проблемы совершенствования структуры питания населения Крайнего Севера // Продовольственные ресурсы и рационализация питания населения Крайнего Севера: Материалы Всесоюз. совещ. г. Якутск.- Новосибирск, 1983.- С. 106-108.
52. Социальные факторы интенсификации сельского и промышленного хозяйства Крайнего севера // Там же.- С. 37-38.

#### 1984

53. Методические особенности определения эффективности факторов интенсификации сельскохозяйственного производства на Севере // Экономическая эффективность интенсификации сельского хозяйства Якутии: Сб. науч. тр./ Якут. фил. Сибир. отд.-ние АН СССР.- Якутск, 1984.- С. 3-12.
54. Социально-экономические факторы стабилизации и совершенствования трудового потенциала села на Севере // Сельское и промышленное хозяйство Крайнего Севера: Тез. докл. V Всесоюз. совещ. «Пути реализации Продовольственной программы на Крайнем Севере» г. Петропавловск-Камчатский, 5-7 сент. 1984 г.- Новосибирск, 1984.- С. 37-38.

#### 1986

55. Методические вопросы сопоставления фондовооруженности работников сельского хозяйства Севера с другими районами страны // Географические проблемы районов нового освоения: Тез. докл. Всесоюз. конф. по географ. проблемам районов нового освоения. Тюмень, окт. 1986 г. / АН СССР. Географ. о-во СССР.- Л., 1986.- С. 118-119.
56. Ростом управляют реагенты / Соавт. М.И.Скрыбыкина // Земля сибирская, дальневосточная.- 1986.- №3.- С. 28-29.
57. Социальное развитие села // Система ведения сельского хозяйства Новосибирской области.- Новосибирск, 1986.- С. 94-101.

#### 1987

58. Занятость в сельском хозяйстве: Карта // Атлас сельского хозяйства Якутской АССР.- М., 1987.- С. 57.

**59. Организационно-экономические основы развития сельского хозяйства // Система ведения сельского хозяйства Якутской АССР / Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Якутск, 1987.- С. 4-60.**

Материал подготовлен в соавторстве: Б.О.Аюшеев, И.П.Баланов, В.Р.Дарбасов, Б.Н.Егоров, С.И.Емельянов, В.И.Линникова, В.П.Потапов, П.К.Сидоров, М.Е.Степанов, Н.Н.Тихонов.

**60. Повышается ответственность // Наука в Сибири.- 1987.- 9 июля.**

**61. Социальное развитие села // Система ведения сельского хозяйства ЯАССР.- Новосибирск, 1987.- С. 42-48.**

**62. Специалисты в сельском хозяйстве: Карта // Атлас сельского хозяйства ЯАССР.- М., 1987.- С. 57.**

**63. Сылгы иититин тутаах боппуруостара // Кыым.- 1987.- Ахсынньы 10 к.**

Обоснованы вопросы интенсификации коневодства, использование биологических возможностей молодых животных в производстве мяса.

**64. Трудовые ресурсы // Атлас сельского хозяйства ЯАССР.- М., 1987.- С. 106-107.**

#### 1988

**65. Развитие местной продовольственной базы // Концепция экономического и социального развития народностей севера на период 1991-2005 гг.: Препринт / Отв. ред. Е.Г.Егоров.- Якутск, 1988.- С.15-16.**

**66. Создание социальной инфраструктуры // Там же.- С.29-31.**

#### 1990

**67. Меры по созданию современной социальной инфраструктуры в районах проживания народностей Севера // Социально-экономическое развитие народностей Севера: Сб. науч. тр.- Якутск, 1990.- С. 40-48.**

**68. Научное обоснование организации межотраслевой ассоциации в рынках самофинансирования ЯАССР // ВТК Госагропрома ЯАССР.- Якутск, 1990.- С. 29.**

Материал подготовлен в соавторстве.

**69. Позвольте усомниться // Соц. Якутия.- 1990.- 4 дек.**

**70. Проблемы социального развития села на Севере // Социальное развитие села: прошлое, настоящее, будущее.- Новосибирск, 1990.- С. 276-277.**

**71. Рынок биһиэхэ тугу биэриэй? // Кыым.- 1990.- Ахсынньы 18 к.**  
В статье дан прогноз последствий перехода к рынку.

#### 1991



72. В конце XX века люди рождаются и умирают в палатках и чумах // Земля сибирская, дальневосточная.- 1991.- №1.- С. 16.
73. Нужен ли нам Союз ССР? // Соц. Якутия.- 1991.- 13 марта.
74. Проблемы развития села при переходе к рынку // Проблемы перехода экономики севера к рынку / Под ред. Н.В.Игошина, В.И.Власова.- Якутск, 1991.- С. 64-80.

#### 1993

75. Продовольственное обеспечение населения Якутии // Проблемы стабилизации экономики Северного региона при переходе к рыночным отношениям.- Якутск, 1993.- С. 161-169. Материал подготовлен в соавторстве.
76. Экономические и социальные проблемы села в условиях перехода к рынку // Сельское хозяйство РС (Я) в условиях перехода на рыночные отношения: Материалы конф., 8-9 апр. 1992 г., г.Якутск.- Новосибирск, 1993.- С. 26-28.

#### 1995

77. О целесообразности опережающего развития инфраструктуры отрасли, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье // Опыт и проблемы перехода к рыночной экономике в условиях Севера: Тез докл. регион. науч.-практ. конф., 14-16 июня 1995 г.- Якутск, 1995.- С.99-101.
78. Проблемы определения уровня жизни сельского населения Севера // Там же.- С. 87-89.
79. Проблемы развития переработки сельскохозяйственного и промышленного сырья в РС (Я) // Разработка экономического механизма реализации концепции развития села РС (Я): Тез. докл. науч.-практ. конф., сост. 30 марта 1995 г. - Якутск, 1995.-С. 45-46. Материал подготовлен в соавторстве.
80. Социальное развитие села // Там же.- С. 18-19.

#### 1996

81. Потенциал агропромышленного сектора экономики Азиатского Севера.- Якутск, 1996.- С. 165-166.
82. Пример простоты // Михаил Григорьевич Сафронов.- Новосибирск, 1996.-С. 28-29. Воспоминания о генеральном директоре НПО «Якутское» М.Г.Сафронове.

#### 1997

- 83.Эффективные факторы совершенствования АПК и продовольственного обеспечения республики /Соавт.: Е.А.Борисов, Г.В.Денисов, В.Р.Дарбасов // Наука и образование.- 1997.- №3.- С. 92-95.

1998

- 84.Коренные народы и аграрная политика в республике // Аграрный сектор Якутии и пути выхода его из кризиса: Материалы I респ. науч.-практ. конф. «Итоги 7 лет реформ и меры выхода из кризиса аграрного сектора республики».- М., 1998.- С. 15-18.
- 85.Проблемы северного села // Аграрный сектор и подготовка экономических кадров на Севере.- М., 1998.- С. 7-11.
- 86.Семейная экономика сельского севера // Экономика семейная, улусная, республиканская: Тез. докл. науч.-практ. конф. 2 июля 1998 г.- Якутск, 1998.- С. 27-29.

1999

- 87.Возрождение аграрного сектора Республики: первоочередные меры (взгляд исследователя) // Туймаада саната.- 1999.- № 6.- С. 4-5.
- 88.Региональные особенности и формирование эффективного продовольственного комплекса // Эффективность и конкурентоспособность аграрного сектора России.- М., 1999.- С. 55-59.
- 89.Российские возможности и необходимость поддержки местного производства // Якутское село на пороге XXI века: что делать?: Материалы II респ. науч.-практ. конф., 19 мая 1999 г.- М., 1999.- С. 21-24.
- 90.Создание социального сервиса // Система ведения агропромышленного производства Республики Саха (Якутия) до 2005 г. / РАСХН. Сибир. отд-ние Якут. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва.- Новосибирск, 1999.- С. 98-110.  
Работа Н.Н.Тихонова вошла в раздел «Организационно-экономические основы развития агропромышленного производства», который подготовлен коллективом авторов: З.Я.Андросов, В.И.Винокуров, В.Р.Дарбасов, Е.А.Давыдов, С.И.Емельянов, Г.С.Козлов, Е.И.Колосова, И.А.Матвеев, В.А.Неустроев, В.П.Потапов, И.И.Поисеев, М.Е.Степанов, Е.П.Соловьев, Н.Н.Тихонов.
- 91.Социальные аспекты семейной экономики // Развитие семейной экономики в условиях формирования рыночной модели экономики: Материалы респ. науч.-практ. конф.,

4 нояб. 1999 г.- Якутск, 1999.- С. 97-102.

## 2000

92.«Аграрные спецы» имеют право всякое советовать // Якутия.- 2000.- 9 нояб.

Ответ на статью Е.Ростовцева от 19 октября 2000 г. в газете «Якутия». Дано обоснование предложений о создании фонда выравнивания оплаты труда и фонда развития села в республике.

93.Будущее якутского села в свете тенденций мирового развития // Будущее якутского села: Сб. материалов III респ. науч.-практ. конф., 6 апр. 2000 г.- Якутск, 2000.- С. 12-17.

94.Возрождение аграрного сектора республики: первоочередные меры (взгляд исследователя) // Становление и зрелость с.-х. науки Якутии пути ее развития в условиях рынка: Сб. материалов науч.-практ. конф.- Новосибирск, 2000.- С. 32-36.

95.Меры по возрождению аграрного сектора на Севере // Труды независимого научного аграрно-экономического общества России.- М., 2000.- Т. 1.- С. 284-290.- (Вып. 4: Российский аграрно-промышленный комплекс и мировые продовольственные рынки.)

96.Первое десятилетие XXI века: чего можно ожидать в аграрном секторе республики // Якутское село на рубеже веков: взгляд будущего специалиста: Тез. докл. студ. науч.-практ. конф. в рамках программы «Дни САПИ в ЯГСХА», посвящ. 5-летию сотрудничества, 2 февр. 2000 г.- Якутск, 2000.- С. 19-21.

97.Проблемы аграрного сектора Севера // Стабилизация аграрного сектора России. – М., 2000.- Т.2.- С. 166-169.

98.Саха дьылбата бүгүн быһаарыллар // Кыым.- 2000.- Ахсынньы 5 к.

Об основных направлениях развития аграрного сектора в предстоящей перспективе – основного занятия коренного народа Якутии.

99.Что нам дал переход к рынку? // Коммунист.-2000.- 29 июня.

Даны аналитические материалы по итогам 10 лет реализации программы перехода к рынку.

## 2001

100. Аграрный сектор Севера // Экономика сельского хозяйства России.- 2001.- №9.- С. 40.

Дана рекомендация с учетом ограниченности ресурсов по новым направлениям интенсификации отраслей сельского хозяйства Севера.

101. Как мир добывается повышения эффективности аграрного производства // Местное производство: как поднять его эффективность?: Материалы IV респ. науч.-практ. конф. г.Якутск, 14 июня 2001 г.- М., 2001.- С. 10-15.
102. Научно-методические проблемы экономических кадров для аграрного сектора Севера // Научное сопровождение образовательного процесса агровуза: Сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию агровуза и 5-летию присвоения ЯСХИ статуса академии.- Якутск, 2001.- С. 74-75.
103. Общеэкономические аспекты возрождения аграрного сектора экономики республики // Региональные проблемы сельскохозяйственного производства РС (Я): Тез. докл. респ. науч. конф.- Якутск, 2001.- С. 10.
104. Счастья и творческих удач! // Якутия.- 2001.- 3 апр.  
Директор Якутского филиала Новосибирской государственной академии экономики и управления, доктор экономических наук Н.Н.Тихонов.
105. Экономика: в поисках пути выхода из застоя // История Якутии (1917-2000): Учеб. пособие / Департамент по высш. шк. и науке РС(Я); Авт.-сост. В.И.Пестеров и др.; Под ред. М.М.Хатылаева.- Якутск: Сахаполиграфиздат, 2001.- С.170-174.

*Н.Н.Тихонов как ответственный редактор:*

106. Егоров В.П. Интенсивное выращивание и откорм в скотоводстве: Опыт колхоза им. Партизана Заболоцкого / Отв. ред. Н.Н.Тихонов.- Якутск: Кн. изд-во, 1972.- 20 с.
107. Социально-экономические вопросы природопользования в Якутской АССР: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Н.Н.Тихонов и др.- Якутск: Кн. изд-во, 1978.- 85 с.
108. Вопросы развития производительных сил Якутской АССР: Бюл. науч.-техн. информации / Отв. ред. канд. экон. наук Н.Н.Тихонов.- Якутск: Кн. изд-во, 1981.- 36 с.
109. Экономическая эффективность интенсификации сельского хозяйства: Сб науч. тр. / Отв. ред. Н.Н.Тихонов.- Якутск: Изд-во Якут. фил. Сибир. отд-ние АН СССР, 1984.- 104 с.

110. Агропромышленный комплекс Якутской АССР (социально-экономические проблемы) / Отв. ред. Н.Н.Тихонов.- Якутск: Кн. изд-во, 1988.- 192 с.
111. Современные социально-культурные процессы в городах Севера: Сб. науч. тр. / АН СССР, Сиб. отд. Якут. фил. ин-т яз., лит. и истории; Отв. ред. Н.Н.Тихонов и др.- Якутск: Изд-во Якут. фил. Сибир. отд-ния АН СССР, 1988.- 120 с.
112. Территориальные аспекты размещения населения Якутской АССР: Сб. науч. тр. / АН СССР, Сиб. отд. Якут. ин-т яз., лит. и истории; Отв. ред. Н.Н.Тихонов.- Якутск: Якут. науч. центр Сибир. отд-ния АН СССР, 1989.- 60 с.

*Н.Н.Тихонов в составе редколлегии:*

113. Система ведения сельского хозяйства в Якутской АССР.- Якутск: Кн. изд-во, 1968.- 464 с.
114. Проблемы сельского хозяйства Севера: Тез. докл. III Всесоюз. совещ. «Пути интенсификации сельского хозяйства Крайнего Севера».- Якутск: Кн. изд-во, 1977.- 76 с.
115. Алексеев В.Л. Страницы аграрной науки Якутии .- Новосибирск: Ред.-полиграф. об-ние Сибир. отд-ние РАСХН , 1995.- 144 с.
116. Опыт и проблемы перехода к рыночной экономике в условиях Севера: Тез. докл. регион. науч.-практ. конф.- Якутск: Ин-т регион. экономики АН РС(Я), 1995.- 149 с.
117. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения трудовой занятости малочисленных народов Севера в условиях перехода к рыночной экономике». 27 – 28 февр. 1997 г.: Докл. и тез. выступлений.- Якутск: Северовед, 1997.- 110 с.
118. Якутское село на пороге XXI века: Что делать?: Материалы II респ. науч.-практ. конф., сост. 19 мая 1999 г.- М.: Изд-во Московск. с.-х. акад., 1999.- 183 с.
119. Будущее якутского села: Сб. материалов III респ. науч.-практ. конф. В 2-х т.- Якутск: Якут. фил. изд-ва Сибир. отд-ния АН, 2000.- 265 с.
120. Местное производство: как поднять его эффективность?: Материалы IV респ. науч.-практ. конф. г.Якутск, 14 июня 2001 г.- М.: Изд-во Московск. с.-х. акад., 2001.- 170 с.
121. Региональные проблемы сельскохозяйственного производства Республики Саха (Якутия): Тез. докл. респ. науч. конф. – Якутск: Изд-во Якут. гос. ун-та, 2001.- 99 с.

*Литература о Н.Н.Тихонове:*

122. Снегов В. Старшекурсник Николай Тихонов // За сельскохозяйственные кадры.- 1957.- 20 дек.
123. Никитин В.И. Пути повышения эффективности производства говядины в совхозах и колхозах Центральной Якутии.- Якутск: Кн. изд-во, 1972.-100 с.  
В обзоре литературы ссылка на исследования Н.Н.Тихонова.
124. Внести достойный вклад в экономику страны: III науч. совещ. По проблемам развития производит. сил Якутии // Соц. Якутия.- 1979.- 21 июня.  
Н.Н.Тихонов на фотографии с академиком А.Г.Аганбегяном в перерыве пленарного заседания.
125. Шелехова Р.В. Методологической семинардар көдүүстэрэ // Кыым.- 1980.- Алтынны 7 к.  
Об активном участии Н.Н.Тихонова в методологических семинарах.
126. Алексеев В. Биллиилээх ученай // Кыым.- 1986.- Сэтинньи 26 к.  
К 60-летию Н.Н.Тихонова о его научной деятельности.
127. Жизнь научного центра // НТР. Проблемы и решения: Бюл. о-ва “Знание”.- 1986.- 7 - 20 окт.  
Фоторепортаж о Якутском филиале Сибирского отделения АН СССР.
128. Саха АССР Верховнай Советын Президимун ыйааҕа // Кыым.- 1986.- Балаҕан ыйын 20 к.  
Указ о присуждении Н.Н.Тихонову звания “Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР”.
129. Району – комплексное развитие // Соц. Якутия.- 1988.-13 апр.  
Рассмотрена программа комплексного социально-экономического развития Чурапчинского района, в разработке которой принял участие Н.Н.Тихонов.
130. Люди сельскохозяйственной науки Якутии: Кр. биограф. альбом-справ. / РАСХН СО.- Новосибирск, 1991.- С.73.
131. Ковлеков С.И. Сельское хозяйство Якутии (1971-1985 гг.).- Якутск: Якут. науч. центр Сибир. отд-ния РАН, 1993.- 120 с.  
В обзоре и списке использованной литературы ссылка на исследования Н.Н.Тихонова.
132. Баишев М. Көмөҕө олоҕурбут көдүүстээх үлэни // Саха Сирэ.- 1994.- Ахсынны 28 к.

О работе концепции социально-экономического развития села, разработанной коллективом авторов под руководством Н.Н.Тихонова.

133. **Алексеев В.Л. Страницы аграрной науки Якутии.- Новосибирск: Ред.-полиграф. об-ние Сибир. отд-ния РАСХН, 1995.- С. 29.**  
Ученые – экономисты (фото 1973 г.). Н.Н.Тихонов в первом ряду.
134. **Николай Николаевич Тихонов // Үлэ-чиэс, албан-аат / Я.А.Семенов, Н.А.Сивцев, В.Л.Алексеев.- Дьокуускай. 1995.- С.176.**
135. **Охлопков Ф. Инигэр буорахтаах киһи // Саха сирэ.- 1996.- Ахсынньы 4 к.**  
К 60-летию со дня рождения о жизни и научной деятельности Н.Н.Тихонова.
136. **Колодезников В. Преклоняется только перед истиной // Коммунист.-1996.- 26 дек.**  
К 60-летию со дня рождения Н.Н.Тихонова.
137. **Проблемы развития и научное обеспечение агропромышленного комплекса северных регионов России.- М., 1999.- С.154.**  
Доклад И.Г.Ушачева на выездной сессии РАСХН в Архангельске о книге Н.Н.Тихонова «Северное село».
138. **Агропромышленный комплекс / Сост А.Р.Романов.- Якутск: Гос. унитар. предприятие «Агроинформ», 2000.- 72 с.**  
В аннотации книги ссылка на исследования Н.Н.Тихонова.
139. **Алексеев В. Вся жизнь в науке // Эхо столицы.- 2000.- 17 окт.**  
Об истории фотографии от 7 ноября 1958 г.
140. **Варламов В. Дьоһун киһилиин көрүстүм //Кыым.- 2000.- Кулун тутар 8 к.**  
Об интервью с Н.Н.Тихоновым.
141. **Ларионов В. Востребованный временем и поколением // Якутия.- 2000.- 13 окт.**  
О рекомендациях ученых-аграриев В.Антипина и Н.Тихонова по внедрению денежной оплаты труда в колхозах республики.
142. **Ростовцев Е. Аграрные спецы всякое советуют // Якутия.- 2000.-19 окт.**
143. **Ростовцев Е. Не всякий совет бывает дельным // Якутия.- 2000.- 9 нояб.**
144. **100 киһи: кинилэр кимнээхтэрий? Саха сирин тыатын хаһаайыстыбата 20 үйэбэ сайдарыгар өнөлөөх дьоммут // Ил Түмэн.- 2000.- Тохсунньу 19 к.**

Н.Н.Тихонов среди 100 лучших работников аграрного сектора Якутии в 20 в.

**145. Якутская государственная сельскохозяйственная академия.- Якутск: Бичик, 2000.- С.66; 70; 74.**

История создания экономического факультета.

**146. Архипов А. Билии-көрүү аартыгар // Саха сирэ.- 2001.- Ахсынньы 19 к.**

О презентации нового учебника «Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия).



## Алфавитный указатель трудов:

Год издания:

### А

Авиатранспортное обслуживание северных хозяйств. (48)	1983
Аграрные спецы всякое советуют.(142)	2000
“Аграрные спецы” имеют право всякое советовать.(92)	2000
Аграрный сектор Севера. (100)	2001
Агропромышленный комплекс. (138)	2000
Агропромышленный комплекс Якутской АССР (социально-экономические проблемы). (110)	1988
Агротехника луговодства. (23)	1969

### Б

Билии-көрүү аартыгар.(146)	2001
Биллиилээх ученай. (126)	1986
Будущее якутского села в свете тенденций мирового развития. (93)	2000
Будущее якутского села.(119)	2000

### В

В конце 20 века люди рождаются и умирают в палатках и чумах. (72)	1991
Внести достойный вклад в экономику страны.(124)	1979
Возрождение аграрного сектора Республики: первоочередные меры: Взгляд исследователя.(87; 94)	1999;2000
Вопросы повышения эффективности кормопроизводства в Якутии.(26)	1970
Вопросы развития производительных сил Якутской АССР. (108)	1981
Воспроизводство природных ресурсов сельского хозяйства на Севере (На примере Якутии).(43)	1978
Востребованный временем и поколением.(141)	2000
Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения трудовой занятости малочисленных народов Севера в условиях перехода к рыночной экономике». (117)	1997
Вся жизнь в науке.(139)	2000

### Г

Горизонты сельского хозяйства Якутии. (30)	1972
--	------

### Д

Дьоһун киһилиин көрүстүм.(140)	2000
--------------------------------	------

### Ж

Жизнь научного центра. (127)	1986
------------------------------	------

### З

Занятость в сельском хозяйстве. (54)	1987
--------------------------------------	------

## И

- Интенсивное выращивание и откорм в скотоводстве: 1972  
Опыт к/за им. Партизана Заболоцкого. (31; 106)  
Интенсификация – главное направление развития 1972  
скотоводства.(31)  
Иһигэр буорахтаах киһи.(135) 1996

## К

- Как мир добивается повышения эффективности 2001  
аграрного производства.(101)  
К вопросу концентрации производства в колхозах.(12) 1960  
К вопросу о размерах сельскохозяйственных 1972  
предприятий в Якутии. (32)  
Комплекс: заботы и проблемы.(39) 1977  
Концепция развития якутского села в условиях перехода 1994  
к рыночным отношениям: второй дополненный вариант  
проекта. (10)  
Концепция экономического и социального развития 1988  
народностей Севера на период 1991-2005 гг.(65)  
Коренные народы и аграрная политика в республике. (84) 1998  
Краткая характеристика природных и экономических 1968  
условий Якутской АССР. (17)  
Көмөбө олоһурбут көдьүүстээх үлэни.(132) 1994

## Л

- Личное подсобное хозяйство населения Сибири и 1983  
Дальнего Востока, его рост в создании  
продовольственной базы региона. (49)  
Люди сельскохозяйственной науки Якутии. (130) 1991

## М

- Меры по возрождению аграрного сектора на Севере.(95) 2000  
Меры по созданию современной социальной 1990  
инфраструктуры в районах проживания народностей  
Севера. (67)  
Местное производство: как поднять его эффективность? 2001  
(120)  
Методические вопросы сопоставления 1986  
фондовооруженности работников сельского хозяйства  
Севера с другими районами страны. (55)  
Методические особенности определения эффективности 1984  
факторов интенсификации сельскохозяйственного  
производства на Севере. (53)  
Методологической семинардар көдьүүстэрэ.(125) 1980

## Н

Научное обоснование организации межотраслевой ассоциации в рынках самофинансирования ЯАССР. (68)	1990
Научно-методические проблемы экономических кадров для аграрного сектора Севера. (102)	2001
Не всякий совет бывает дельным.(143)	2000
Некоторые вопросы кормодобывания в Центральной Якутии. (15)	1966
Некоторые вопросы экономики мясного скотоводства. (18; 29)	1968;1971
Николай Николаевич Тихонов. (134)	1995
Нужен ли нам Союз ССР? (73)	1991

## О

Общеэкономические аспекты возрождения аграрного сектора экономики республики. (103)	2001
О внедрении внутрихозяйственного расчета. (14)	1962
Опыт и проблемы перехода к рыночной экономике в условиях севера. (116)	1995
О путях развития скотоводства в пригородных хозяйствах. (33)	1972
Организационно-экономические основы развития сельского хозяйства.(59)	1987
Основные направления интенсификации кормопроизводства.(37)	1976
Основные направления развития полевого кормопроизводства в Якутской АССР. (24)	1970
Основные направления развития полевого кормопроизводства в Якутской АССР. (27)	1969
Основные проблемы и региональные особенности развития сельскохозяйственного производства в Якутской АССР. (25; 28)	1969;1970
О целесообразности опережающего развития инфраструктуры отрасли, перерабатывающей с/х сырье. (77)	1995

## П

Первое десятилетие XXI века: чего можно ожидать в аграрном секторе республики.(96)	2000
Переход на внутрихозяйственный расчет. (13)	1960
Повышается ответственность.(60)	1987
Позвольте усомниться. (69)	1990
Потенциал агропромышленного сектора экономики Азиатского Севера.(81)	1996
Преклоняется только перед истиной. (136)	1996

Пример простоты.(82)	1996
Проблемы аграрного сектора Севера.(97)	2000
Проблемы обеспечения жильем тружеников села на Северо-Востоке СССР. (50)	1983
Проблемы определения уровня жизни сельского населения Севера.(78)	1995
Проблемы развития и научное обеспечение агропромышленного комплекса северных регионов России. (137)	1999
Проблемы развития переработки сельскохозяйственного и промыслового сырья в РС(Я).(79)	1995
Проблемы развития села при переходе к рынку. (74)	1991
Проблемы северного села.(85)	1998
Проблемы сельского хозяйства севера.(114)	1977
Проблемы совершенствования структуры питания населения Крайнего Севера.(51)	1983
Проблемы социально развития села на Севере. (70)	1990
Проблемы формирования продовольственного комплекса Южной Якутии. (9)	1985
Продовольственное обеспечение населения Якутии. (75)	1993
Промышленное производство продуктов животноводства и проблемы кормопроизводства. (40;44)	1977;1978
Пути повышения эффективности производства говядины в совхозах и колхозах Центральной Якутии. (123)	1972
<b>Р</b>	
Развитие местной продовольственной базы. (65)	1988
Району – комплексное развитие. (129)	1988
Региональные особенности формирования продовольственного комплекса. (88)	1999
Региональные проблемы сельскохозяйственного производства Республики Саха (Якутия). (121)	2001
Региональные социальные и экономические требования к индустриализации производства на селе. (46)	1981
Рекомендации по увеличению производства говядины в колхозах и совхозах Якутской АССР. (3)	1971
Республика колхозтарыгар хаһаайыстыба иһинээҕи ахсааны олохтуохха. (4)	1960
Российские возможности и необходимость поддержки местного производства. (89)	1999
Ростом управляют реагенты. (56)	1986
Рынок биһиэхэ тугу биэриэй? (71)	1990
<b>С</b>	
Сааскы күн сылы аһатар. (11)	1959

Сайддыбыт сизэркилэтэ. (45)	1978
Салаа сайдар кыахтара. (35)	1974
Саха АССР Верховнай Советын Президиумун ыйааҕа. (128)	1986
Саха дьылҕата бүгүн быһаарыллар. (98)	2000
Северное село. (5)	1996
Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия). (6)	2001
Сельское хозяйство Якутии (1971-1985 гг.). (131)	1993
Семейная экономика сельского севера. (86)	1998
Сила аграрной политики партии. (38)	1976
Система ведения животноводства. (19)	1968
Система ведения земледелия. (20)	1968
Система ведения сельского хозяйства в Якутской АССР. (113)	1968
Совершенствование размещения и структуры производства зерна в Якутской АССР. (41)	1977
Современные социально-культурные процессы в городах Севера. (111)	1988
Создание социального сервиса. (90)	1999
Создание социальной инфраструктуры. (66)	1988
Социальное развитие села. (57; 61; 80)	1986; 1987; 1995
Социально-экономические вопросы природопользования в Якутской АССР. (107)	1978
Социально-экономические проблемы закрепления кадров на стройках Южной Якутии. (47)	1981
Социально-экономические проблемы якутской деревни. (4)	1980
Социально-экономические факторы стабилизации и совершенствования трудового потенциала села на Севере. (54)	1984
Социальные аспекты семейной экономики. (91)	1999
Социальные факторы интенсификации сельского и промыслового хозяйства Крайнего севера. (52)	1983
Специалисты в сельском хозяйстве: Карта. (62)	1987
Старшекурсник Николай Тихонов. (122)	1957
Страницы аграрной науки Якутии. (115; 133)	1995
Счастья и творческих удач! (104)	2001
Сылгы иитиитин тутуах боппуруостара. (63)	1987
Сүүс киһи: кинилэр кимнээхтэрий? (144)	2000
Сүөһү иитиитин көдүүһүн суоллара. (42)	1977
Сүөһүнү эkkэ анаан иитии. (21)	1968

<b>Т</b>	
Территориальные аспекты размещения населения Якутской АССР. (112)	1989
Торжество ленинских идей о развитии экономики национальных республик. (34)	1972
Трудовые ресурсы. (64)	1987
<b>У</b>	
Үлэ-чиэс, албан-аат. (134)	
<b>Х</b>	
Хаһаайыстыбаны тэрийии билинни системата. (16)	1967
<b>Ч</b>	
Что нам дал переход к рынку? (99)	2000
<b>Э</b>	
Экономика: в поисках пути выхода из застоя. (105)	
Экономика кормовой базы в Центральной Якутии. (2)	1966
Экономика кормопроизводства в колхозах и совхозах Центральной Якутии. (7)	1967
Экономическая эффективность интенсификации сельского хозяйства. (109)	1984
Экономические и социальные проблемы северного села. (8)	1996
Экономические и социальные проблемы села в условиях перехода к рынку. (76)	1993
Экономические основы интенсификации кормопроизводства в Центральной Якутии. (22)	1968
Эффективность использования рабочей силы на сельскохозяйственном предприятии. (36)	1974
Эффективные факторы совершенствования АПК и продовольственного обеспечения республики. (83)	1997
<b>Я</b>	
Якутская государственная сельскохозяйственная академия. (145)	2000
Якутское село на пороге XXI века: Что делать? (118)	1999

## Именной указатель

- Абрамов А.Ф. 6; 19  
Авдеев И.П. 1; 17; 25; 28  
Аганбегян А.Г. 124  
Алексеев В.Л. 19; 115; 126;  
133; 134; 139  
Алексеев Н.Д. 6  
Андреев Н.П. 19  
Андросов З.Я. 25; 28; 90  
Антипин В.Н. 2; 4  
Архипов А. 146  
Афанасьев Д.Е. 6  
Аюшеев Б.О. 59  
Баишев М. 132  
Баланов И.П. 47; 59  
Бельк В.П. 19  
Бойнов А.И. 6  
Большакова К.А. 6  
Большев В.М. 20  
Бондаренко Ю.О. 19  
Борисов Е.А. 6; 83  
Буковская З.И. 6  
Буслаев И.Г. 20  
Былков Ф.И. 17  
Варламов В. 140  
Васильев П.П. 20  
Веселов В.И. 19  
Винокуров В.И. 90  
Владимиров Л.Н. 6  
Власов В.И. 74  
Голисаев Л.А. 20  
Голисаева Л.П. 20  
Головных Ф.И. 17; 31; 33  
Готовцев Б.В. 6  
Громов С.Г. 19  
Давыдов Е.А. 6  
Давыдов Н.Н. 19; 90  
Дарбасов В.Р. 5; 6; 59; 83; 90  
Демин А.И. 20  
Демихова З.М. 9  
Денисов Г.В. 6; 83  
Дмитриев В.М. 19  
Дохунаев В.Н. 20  
Другин П.С. 19  
Егоров А.А. 19  
Егоров Б.Н. 59  
Егоров Е.Г. 34; 65  
Еловская Л.Г. 17; 24; 27  
Емельянов С.И. 2; 3; 19; 59; 90  
Захаров И.Д. 3  
Захарова Н.П. 49  
Иванов А.С. 9  
Иванов Б.И. 6  
Иванов Р.В. 6  
Игнатъев К.М. 17  
Игошин Н.В. 74  
Карпов В.С. 6  
Кириллина К.К. 3; 19  
Ковлеков С.И. 131  
Козлов Г.С. 90  
Колодезников В. 136  
Колосова Е.И. 90  
Кондаков Т.А. 19  
Конечных Г.К. 19  
Конников Е.Д. 9; 19  
Конюхов Г.И. 20  
Корнеев В.В. 19  
Корниенко А.Д. 20; 24; 27  
Корнилов Д.П. 20  
Коробкова Т.С. 6  
Коротов Г.П. 17; 19  
Корсакова Н.В. 49  
Курилюк А.Д. 6  
Курцев И.В. 5  
Кутовая Е.В. 24; 27  
Лабутин Ю.В. 6  
Ларионов В. 141  
Линникова В.И. 9; 59  
Львова П.М. 6  
Маппырова М.Г. 19  
Матвеев И.А. 5; 25; 28; 90  
Михайлов С.И. 3; 19;  
Мущинский Л.Ф. 20

Неустроев В.А. 90  
Неустроев И.А. 19  
Нечаева Е.И. 20  
Никитин В.И. 123  
Никитин Г.П. 24; 27  
Никифорова Г.Д. 19  
Николаев Т.Г. 19  
Осипов С.Н. 3  
Охлопков Ф.Г. 10; 135  
Охлопкова П.П. 6  
Павлов В.П. 40  
Павлова А.И. 6  
Панкратов В.В. 6  
Пермяков Н.С. 3; 6  
Пестеров В.И. 105  
Петров А.М. 17; 20  
Петровская В.А. 19  
Поисеев И.И. 90  
Поликарпов В.А. 19  
Помишин С.Б. 19  
Попов Г.М. 20  
Попов Н.Т. 6; 20  
Потапов В.П. 59; 90  
Прокопьев А.Н. 9  
Расторгуев Ю.П. 9; 10  
Ревин Ю.В. 6  
Решетников И.С. 6  
Романов А.Р. 138  
Романов П.А. 3  
Ростовцев Е. 92; 142; 143  
Саввинов Д.Д. 6  
Савельева Л.Б. 20  
Сафронов М.Г. 16; 19; 82  
Семенов Я.А. 11; 19; 20; 25; 28;  
134  
Сивцев Н.А. 134  
Сидоров П.К. 59  
Скрыбыкина М.И. 56  
Слепцов Д.Н. 20  
Слепцов Я.Г. 19  
Смирнов Н.Н. 20  
Смихина Л.П. 17  
Снегов В. 122  
Соловьев Е.П. 90  
Солодовникова Е.А. 20; 24; 27  
Степанов М.Е. 59; 90  
Стручков Е.Т. 19  
Тавровский В.А. 19  
Тараненко В.С. 19  
Тарасов И.Л. 20  
Третьяков И.С. 6  
Уткин К.Д. 6  
Ушачев И.Г. 137  
Хатылаева М.М. 105  
Хоч А.А. 19  
Цвигун Е.П. 20  
Черноградская Н.М. 6  
Черткова М.А. 6  
Чистяков Г.Е. 17  
Чугунов А.В. 3; 6  
Шелехова Р.В. 125  
Шерстова К.Н. 20  
Якушев Д.В. 20



## Содержание:

От составителя.....	5
Основные даты жизни и деятельности Н.Н.Тихонова.....	6
Духом и разумом науки.....	7
Ыллыктаах киһи.....	8
Указатель трудов.....	23
Работы под редакцией.....	37
Литература о Н.Н.Тихонове.....	39
Алфавитный указатель трудов.....	42
Именной указатель.....	48

Биобиблиографическое издание  
Тихонов Николай Николаевич  
Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР,  
доктор экономических наук, профессор,  
академик Международной Академии аграрного образования,  
академик Академии Северного форума